

**Dr Joseph Fallen**

# **Lei Floureto dóu Camin**



**C.I.E.L. d'Oc**

Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc  
3 Place Joffre, 13130 Berre L'Étang  
<http://www.lpl.univ-aix.fr/ciel/>

**Dr Joseph Fallen**

**Lei Floureto  
dóu Camin**

**Marseille  
Ed. Tacussel  
54 Rue Paradis**

**1929**

## Lei floureto dóu camin

Quand sus la terro nasejèri  
- Marcho, roumiéu! mi diguè lou destin  
E despuei qu'olor m'adraièri  
Ai fa deja proun lègo de camin.

Au souleias, à la plouvino,  
- Marcho, roumiéu! de longo ai camina  
Sènso que joio o treboulino,  
Un soulet jour, m'ague empacha d'ana.

Qu'escale o descènde la draio,  
- Marcho, roumiéu! fau toujours la segui  
E quand ti semblarié plus gaio  
As pas lesé de musa peraqui.

A travès coumbo, mount e plano,  
- Marcho, roumiéu! ti fau dóu meme pas  
Trepeja sablo d'uno andano,  
Pèiro de couelo e margai de campas.

A l'ombro eimariés faire pauso?  
- Marcho, roumiéu! ti coursejo lou tèms...  
Prendriés sèti sus uno lauso?  
Noun! Canto e vai! Canta rènde countènt!

- Diéu-gràci! Oh! lei bèlle floureto!  
- Marcho, roumiéu! Tout-de-long dóu camin,  
Entre lei róumi e lei peireto,  
Tèn lèi d'à ment, n'en trouvaras ensin;

Ta draiolo n'es perfumado!  
- Marcho, roumiéu! Mai lou couer trefouli  
Davans tant de floureto eimado,  
Pèr un bouquet laissez-mi n'en culi!

Tè! lou bèu rampau de ginèsto!  
- Marcho, roumiéu! e se lou voues pèr tu,  
Arrapo-lou d'uno man lèsto:  
Cueie en marchant: acò 's pas defendu.

- Ah ! bon, ve, de margarideto !  
- Marcho, roumiéu! Fai ta garbeto e pren  
Messugo e glaujo poulideto,  
Vióuleto fèro e blavet azuren;

Ta gleno es pancaro proun grando ?  
- Marcho, roumiéu! Dins lou cade pounènt  
Acampo aquéu brout de lavando;  
Sa flour embaumo, eis outro en la jounènt.

Tè! vaqui quàuquei roso bello !  
- Marcho, roumiéu! Vaqui de tulipan,  
D'agoulènço e de campanello!  
Voues de floureto? As qu'à manda la man...

Ma meissoun coumo acò s'es facho,  
- Marcho, roumiéu! ei rode qu'ai leissa,  
E quand moun uei vuei leis agacho,  
Aquélei flour mi pardon dóu passat.

O vous, d'eici d'eila chausido,  
Flour dóu roumiéu, mi dounas lou fremin,  
Emai sigués un pau passido,  
Quand vous reviéu, floureto dóu camin!

Lei Proumeirenco  
Chasco sesoun a sei floureto;  
Chasque valoun a sa frescour;  
Escuei, parfum, gàubi, coulour  
Dei flour varion la teletto

E caduno a seis amoureux:  
Uno que l'evito l'abiho  
Li vènon faire sa babiho  
E parpaioun e tavan rous.

Lou passant qu'en tout tèms varaio,  
Au nouvelun que l'es semoust,  
N'en trovo toujours de soun goust  
Dei flour que margaion sa draio.

La respelido dóu printèms,  
Après la dourmido ivernenco,  
Dins lei jitello proumierenco  
Fa mounta 'no sabo, un encèns

Qu'estènt nouvèu nous sèmlon traire  
Mai de bèuta, mai de sentour  
Ei floureto; i'a d'esplendour  
Mai que jamai dins lou terraire,

Oh! l'esbléugissènt boutoun-d'or  
Oh ! la primadello superbo !  
Tout es gai: lou mendre brout d'erbo  
Pren de noublesso dins soun port.

Veici tambèn l'umblo viòuleto,  
Lou tulipan, lou jaussemin,  
E s'escoundènt long dóu camin  
La moudèsto margarideto.

E pèr faire un simple bouquet,  
A l'iéli, à la roso ufanouso, L'ome,  
quand lei rescontro, nouso  
Uno pervenco o de muguet.

Ensin iéu ai fa ma garbeto  
Acampant un pau cade jour:  
Chasque valoun a sa frescour;  
Chasco sesoun a sei floureto.

**Proumiero Garbeto**

*Lei Proumierenco*

## Lei Proumierenco

Chasco sesoun a sei floureto;  
Chasque valoun a sa frescour;  
Escuei, parfum, gaubi, coulour  
Dei flour varion la teletto

E caduno a seis amourous:  
Uno que l'evito l'abiho  
Li vènon faire sa babiho  
E parpaioun e tavan rous.

Lou passant qu'en tout tèms varaio,  
Au nouvelun que l'es semoust,  
N'en trovo toujours de soun goust  
Dei flour que margaion sa draio.

La respelido dóu printèms,  
Après la dourmido ivernenco,  
Dins lei jitello proumierenco  
Fa mounta 'no sabo, un encèns

Qu'estènt nouvèu nous sèmlon traire  
Mai de bèuta, mai de sentour  
Ei floureto; I'a d'esplendour  
Mai que jamai dins lou terraire.

Oh! l'esbléugissènt boutoun d'or  
Oh! la primadello superbo!  
Tout es gai: lou mendre brout d'erbo  
Pren de noublesso dins soun port.

Veici tambèrb l'umblo vióuleto,  
Lou tulipan, lou jaussemin,  
E s'escoundènt long dóu camin  
La moudèsto margarideto.

E pèr faire un simple bouquet,  
A l'iéli, à la roso ufanouso,  
L'ome, quand lei rescontro, nouso  
Uno pervenco o de muguet.

Ensin iéu ai fa ma garbeto  
Acampant un pau cade jour:  
Chasque valoun a sa frescour;  
Chasco sesoun a sei floureto.

## **Riseto**

A la pousseto de sa maire  
L'enfantounet s'arrèsto de teta  
Qu'au souple alen d'un vènt bressaire  
Un brout de roso, en dansant, l'a frusta.  
.La maire, raubant à la teso  
Lou brout flouri, lou douno au cherubin,  
L'anjour, que dins sei bras si teso,  
Pèr elo, urouso, a 'n sourire divin,  
Puei repren la pouso tebeso.

## **Davans lou divin brès**

### **Nouvè**

Musico de Bernadin Camoin

Dins vouesto bounta divino,  
Jèsus, quand vous fès paure enfant,  
Umblamen noueste front si clino  
Davans voueste brès triounflant.



Fiéu eima dóu Segneur, es pèr sauva lou mounde  
Que neissès dins un jas e dins la paureta;  
Pèr lei fèblei mourtau tant d'amour nous counfoude,  
Car, pople ameichanti, l'avian pas merita.

Dins vouesto bounta divino,  
Jèsus, quand vous fès paure enfant,  
Umblamen noueste front si clino  
Davans voueste brès triounflant.

Amali contro nautre ourgueious e coupable,  
Aurias pou scu puni la tristo umanita;  
Vous a sembla plus bèu, Messìo tant eimable,  
De veni, dous e bouen, precha l'umelita.

Dins vouesto bounta divino,  
Jèsus, quand vous fès paure enfant,  
Umblamen noueste front si clino  
Davans voueste brès triounflant.

Autour de voueste brès riche e paure s'assèblon;  
Lei pastour e lei rèi, tóutei soun envita;  
Ei pàurei gènt, pèr vous, lei pouderous ressèblon;  
Nous aprenès l'amour e la fraternita.

Dins vouesto bounta divino,  
Jèsus, quand vous fès paure enfant,  
Umblamen noueste front si clino  
Davans voueste brès triounflant.

E meme vouèsteis uei vers aquéu que souffrisse  
Alucon, va dirias, emé mai d'amista;  
Es per éu qu'ei doulour voueste bèu cors s'oufrissee  
E qu'ensignas ei grand la santo carita.

Dins vouesto bounta divino,  
Jèsus, quand vous fès paure enfant,  
Umblamen noueste front si clino  
Davans voueste brès triounflant.

Fiéu eima dóu Segnour, es pèr sauva lou mounde  
Que neissès dins un jas e dins la paureta;  
Pèr lei fèblei mourtau tant d'amour nous counfounde,  
Car, pople ameichanti, l'avian pas merita.

Dins vouesto bounta divino,  
Jèsus, quand vous fès paure enfant,  
Umblamen noueste front si clino  
Davans voueste brès triounflant.

## Lou jardinet patriau

Musico de M. Arnaud

Dins un jardin meravihous  
Qu noun a vist uno richo plantado  
Ounte lou soulèu radious  
Fa coungreia de flour mai perfumado,  
Ounte douno mai de sabour,  
Mai de coungoust à la frucho maduro,  
Ounte de mai vèvei coulour  
Sei gai raïoun adournon la naturo?

Dóu jardin vaste e benura,  
Que tout pamens li crèisse e frutifico,  
Es, aquéu rode bèn-astra,  
La resplendour, la glòri magnifico;  
Dirias eici que l'auceloun  
Aimo à canta plus tènndrei meloudiò,  
Que li vèn mai lou parpaioun  
E plus souvènt li butino l'abiho.

Certo, pertout, dins lou jardin  
Superbamen si vestisse la terro,  
Mai pèr la gràci dóu destin  
Dirias que miés eici lou gran prouspèro;  
Tambèn noun vous estounerés  
S'aquéu cantoun a seis ardènts amaire

Que li trovon sei boues mai fres,  
Soun cèu ;mai pur, e mai linde soun aire.

Lou jardin bèu, meravious,  
Es tu, ma Franço, O ma noblo patrio,  
Mai lou jardinet souleious  
Plen de richesso e plen de pouèsio,  
Lou jardinet tout perfuma  
Que douno au couer tant doucei jouïssènço,  
Lou troues de terro tant eima,  
Es tu, moun brès, o ma bello Prouvènço!

## **A l'ami Richèume**

*que pèr uno letro galejarello m'avié counvida pèr manja doues becasso.*

Que malur, brave ami, que ta counvidacien  
M'arribè soulamen la vèio de la fèsto !  
Pèr bèn faire d'ounour à toun óuferto ounèsto  
M'aurié faugu bessai tres jour de purgacien:  
Ai ! las, mi soubro just uno trenteno d'ouro!  
Fau pamens amoussa mei fournèu sus lou còup  
E, pèr teni lou jùni, ai jita pèr lou sòu  
Mei cese que bouien despuei sàbi pas quouro.

## **Au bounet de batejat dóu P. Bongarçon**

De mounte vèn que, tre ti vèire,  
Umble bounet, dins tei ple festouna  
Trovo, l'amo douço dóu prèire,  
De souveni que la fan tresana.

Siés pamens qu'un pau de dentello  
Qu'an enjauni lei caresso dóu tèms,  
E ta formo, emai siegue bello,  
Merito pas l'escrin que ti countèn,

Mai d'une maire enamourado  
La fino man arrenqueirè tei fiéu  
E n'as garda la traço eimado :  
Vaqui perqué t'a counserva, soun fiéu.

## Toujour!

*Au felibre Cl. Galicier que m'avié dedica soun sounet: Quand meme !*

An bèu, lei gènt d'Uba, trepeja nouésteis us,  
Nouesto vièio fe naciounalo,  
Escarfaran jamai lou glourious trelus  
De nouesto raço prouvençalo,

An bèu, sus nouèstei dre, sus nouèstei liberta,  
Manda seis arpien nivelaire,  
Cresèsson pas esclau de nous teni doumta,  
Se sian counsènt d'èstre sei fraire;

An bèu, dins nouèstei champ, ourgueious meissounié,  
Si cuï de bèlleis espigo,  
Lou gran regreiarà dins lou sòu fourestié  
Mens drud que dins la terro amigo;

An bèu, emé d'engèni un pau pertout rauba,  
Faire un fougau d'art e de sciènci,  
La cigalo souvènt a sei mirau creba  
Quouro a perdu l'independènci;

Car noueste bèu terraire e noueste grand soulèu  
Qu'empuron l'amo deis artisto,  
L'azur de nouesto mar, l'azur de noueste cèu  
Jamai n'en faran la counquisto!

Noun, touto entiero amount jamai ti menaran  
'Mé tei richesso e tei belòri.  
O ma terro natalo, e jamai periran  
Ta lengo e toun antico glòri

Aussi de toun soulèu tant qu'auras lei raïoun,  
Prouvènço, en fiéu valènt e libre,  
Fièr de toun passat noble e fièr de toun renoum,  
T''enauraran tei gai felibre.

## Regrèt

Oh ! moun enfant,  
Fasié la grand,  
En t'amusant  
As desfuia la roso  
Qu'à tei petoun  
Sei bèu fuioun  
Perdènt soun boun  
An de coulour mens roso.

Acò 's uman:  
Ensin la vido  
Bèn lèu chabido  
Desfueio nouèsteis an !

## La Crido angelico

### Nouvè

Musico de B. Camoin,

I

Jamai nuechado plus bello  
Brihè souto leis estello!...  
Ero miejo-nue,  
Tout semblavo en fue,  
Quand lei voues mistico,

Dei pu bèu cantico,  
Anouncèron ei pastour  
Noueste divin Redemtour.

## II

- Bràvei pastre, fouero cregnènço!  
Venèn de la part dóu bouen Diéu!  
Poudès mena rejouïssènço,  
Car vèn de vous manda soun Fiéu!

## III

De plesi lei chin japèron  
E leis agnelet belèron,  
Mai lei pastourèu,  
Emé sei boutèu  
Jugant dei clicleto,  
Fasien lei tacheto  
En diant ni d'o ni ,de noun  
Au parla deis angeloun.

## IV

- Vous avien après, vouéstei rèire,  
Qu'un jour vendrié lou Sauvadou.  
Courrès subran pèr l'ana vèire  
Qu'es neissu dins lou terradou.

## V

Mai semblavo, la nouvello,  
Pas de crèire e bèn tròup bello,  
E, sènso muta,  
S'èron aplanta  
Lei temidei pastre,  
Car venié deis astre  
Publicant lou Sauvadou  
De bèn poulit mandadou.

## VI

- Lou Messìo. proumés eis àvi  
Es enfanta, l'a 'n moumenet:  
A Betelèn, ciéuta de Dàvi,  
Atrouvarés l'enfantounet.

## VII

Mai tant douço èro à l'ausido  
La voues que fasié la crido  
Que lei bràvei gènt  
Vite, en l'ausissènt,  
Si rassegurèron,  
Puei si raprouchèron  
Pèr vèire miés leis èr fin  
D'aquélei rous serafin.

## VIII

- Vous semblara bèn miserable  
Jèsus que dèu vous rachata;  
Dins la grùpi d'un paure estable  
Escounde sa divinita.

## IX

Aqui lei couer si gounflèron  
E lei lagremo espousquèron:  
Dins soun grand amour,  
Lou Fiéu dou Segnour,  
Generous Sauvaire,  
Soufririé, pecaire !  
Coumo lou fiéu d'un bergié  
Tre nèisse, acò si vesié.

## X

- Anas vèire lou sant mistèri;  
Adouras lou Crist soubeiran  
Que lei làni de la misèri  
Lou rèndon encaro mai grand.

## XI

E quand la troupo angelico  
Fasènt clanti sei cantico  
Dins lou fiermamen  
Mountè lentamen,

Aussi la pastriho  
Emé sei fâmiho,  
Vers Betelèn s'adraitant,  
Lausèron Diéu dins sei cant.

## **Proumié pas**

Sa maire l'a plaça bèn contro la muraio  
E li fa tendramen: vène, vène, ma caio!  
L'enfant sus sei cambeto un moumenet gaçαιο,  
Puei si jito en avans; fa dous pas e varaio,  
Mai de sa maire a tounba dins lei bras:  
Acò 's sei proumié pas.

## **Bèu Sejour**

A moun ami M. Martin  
Se pèr còup d'astre aviéu de caire  
Un pau de rèndo en poulit argènt fin,  
S'aviéu lou sejour encantaire  
Qu'au bord de mar as fa souto lei pin,  
Coumo un tourdre dins un autin,  
De pouèsio e de bouen aire

Tout lou franc jour voudriéu m'encigala  
E lei belour, lei meraviho  
Qu'eici la naturo escampiho  
Meis uei jamai serien assoudela  
De lei bela.



S'anarié luen sus la coustiero  
Sènso trouva d'endré mai gracious;  
La dicho es sèmpre vertadiero  
Que fa Cassis un lue meravihous;  
Soun flot linde e meloudious  
Sus sei plajo e sei roucassiero

De-longo acampo un mounde fouligaud  
De bagnarello e de pescaire  
E li siés vengu, gai coumpaire,  
Planta de terme au rode sènso egau  
Que mi fa gau;

D'uno roco nuso jusquo aro  
Toun gàubi a fa lou plus bèu miradou;  
Lou soulèu t'usclarié la caro?  
Zòu! as de pin ouchra lou roustidou!  
Ti siés puei fa 'n recatadou  
Contro la frescour dei nue claro  
E, quand de-fes boufo viòulentamen  
Lou mistrau vo la marinado,  
Poues afrounta la mau-parado  
E dins sa fùri as pèr teni d'à ment  
Leis elemen.

Ah! coumo a d'èstre bèu lou vèire,  
Quand leis uiau an estrassa lei niéu  
E qu'au tarabast dóu trounèire  
La raisso en mar s'escampo à couerdo e fiéu,  
Quand buta pèr lei vènt catiéu,  
Escumejant e boumbissèire,

Lou flot grandas assauto emé furour  
Dóu ribeirés l'auto muraio  
E que de toun ro que trantraio,  
Enfenestra, regardes tant d'ourrou  
Sènso temour!

Aimi pamens que la tempèsto  
Maine proun lèu e soun ouerro bèuta  
Qu'es signe de l'iro celèsto  
Lei jour risènt la fan pas regreta.  
Alor, en plen èr asseta,

Tei pin vous assoustant la tèsto,  
L'on pòu leissa vanega lou regard  
Sus lei tresor de la naturo  
Que n'a pertout, sus leis auturo,  
Dins lei founsour, tout pròchi e dins lou larg:  
Cèu, terro e mar.

Aro Cassis eila soumiho  
Dins sa calanco, au pèd dóu vièi castèu;  
D'amoundaut l'estelan que briho  
Miraio en mar sei milanto flambèu;  
Lei pescadou, dins sei batèu,  
Rintron carga coumo d'abiho  
En desmaiant, au lume, lou peissoun,  
Pèr élei mauno celestialo,  
- Oh! lei bèlle sardo argentalo!  
E soun travai l'esgaion de cansoun,  
Countènt que soun.

Mai veici l'aubo que clarejo,  
Puei sus Canaio aussant soun disque d'or  
Veici lou soulèu que s'eigrejo:  
Un bastimen vougant de-vers lou port  
Alin à l'ourizount pren cors

E sa fumado, que negrejo,  
Coupant l'azur separo mar e cèu;  
Au bord de l'aigo, lei pescaire,  
Caneto en man, van de tout caire  
E pèr lou ban veiras arriba lèu  
De fin moussèu.

Tu poues tambèn, s'acò t'agrado,  
Estre pescaire emai t'ana bagna:  
Lei bagnarello soun lurado  
E sàbi proun qu'es dous de caligna:  
Un couer es puei tant lèu gagna!...  
Ah! sus ta plajo bèn-astrado  
L'aurié jamai de languimen pèr iéu:  
Emé l'aureto que li canto,  
Davans l'oundo que, iéu, m'encanto,  
Siéu pantaiaire, eh! bèn, pantaiariéu  
E cantariéu.

Se pèr còup d'astre aviéu de caire  
Un pau de rèndo en bèl argènt tintin,  
S'aviéu lou sejour encantaire  
Qu'au bord de mar as fa souto lei pin  
Coumo un tourdre dins un autin,  
De pouèsio e de bouen aire

Tout lou franc jour voudriéu m'encigala  
E lei belour, lei meravaho  
Qu'eici la naturo escampaho  
Meis uei jamai serien assoudela  
De lei bela.

## Perpleisseta

Un bouen ur infini li fa trevira l'amo:  
Pleno d'un noble ourguei, dins leis uei uno flamo,  
Countèmplo sei pichoun aussa sus sei ginous:  
Oh ! lei bèu cherubin de la testeto bloundo!  
Mai uno ànci subran estranjamen l'inoundo:  
Quau es lou plus divin dei dous?

## Sounet

### A la gènto felibresso dei cigalo

*Qu'avié trena pèr iéu un de sei plus poulit bouquet cigalié.*

Gramaci, beilo dono!... Ah! coumo acò 's charmant!...  
Es coumpausa rèn mai que de veto crousado  
Emé de brout d'espi, mai vouéstei man de fado  
N'an fa 'no meravaho, un relicle embeimant:  
Aro ai dins moun oustau, sèmpre lou perfumant,  
Un brisoun de l'alèn de nouèstei couelo eimado,

E d'un còup la belòri emé gàubi trenado  
Flatejo l'uei, la narro emai lou couer eimant;

E subre lou bouquet, expandissènt seis alo,  
Oh! coumo soun poulido aquéli doues cigalo  
Que dirias, bèn segur, dirias que van canta!

Ah! noun, qu'es pa 'n semblant!... Ausi sa cansouneto  
E meme que sei noto arribon claro e neto  
Enaurant vouesto gràci emé vouesto bounta.

## **Au tèms deis iero**

### *Peisanello*

L'espigo gounflo dóu blad d'or,  
De la bello seisseto  
Rousseto,  
Peto souto la rodo e nous douno un tresor.

Ah! que m'es dous lou tèms deis iero!...  
Quouro, bagnant lou sòu de ma susour,  
Ai rustica l'annado entiero,  
De Diéu leissas que cànti la lausour  
Davans la gavello granado  
En grand garbiero enmoulounado:  
Es sa bounta, pas rèn qu'elo que pòu,  
Guierdoun dei peno journadiero,  
Nous faire ensin d'un trento sus l'eiròu,  
Au tèms deis iero.

L'espigo gounflo dóu blad d'or,  
De la bello seisseto  
Rousseto,  
Travaiaire, es pèr tu qu'espòusso soun tresor.

O tèms dei cauco, tèms de joio,  
Dins nouèstei couer, tre ti vèire veni,  
A boudre renèisson la voio,  
Leis esperanco emai lei souveni.  
E que nous fan la calourasso  
E lou travai? L'on si deslasso,  
A jour fali, sus lou souple cavau  
De paio novo; à la fresquiero,  
L'on ris, l'on juego e l'on caligno un pau,  
Au tèms deis iero.

L'espigo es gounflo dóu blad d'or,  
De la bello seisseto  
Rousseto,  
Mai cerques, tu, jouvènt, bèn plus poulit tresor!

Ai garda douço souvenènço  
D'uno vesprado ounte ensin jugavian,  
Bèu roudalet plen d'inchaiènço,  
Au cougo`rdié e tintin pagavian  
Lei redevènço en caranchouno:  
L'avié, 'quéu sero, uno pichouno  
Qu'èron tant fin, tant sedous soun front blanc  
E tant plasènto sei maniero,  
Qu'auriéu despuei vougu l'èstre tout l'an,  
Au tèms deis iero.

L'espigo es gounflo dóu blad d'or,  
De la bello seisseto  
Rousseto,  
Mai tu, bèl amoureux, voues plus charmant tresor!

Quand l'encagnes, la bloundo abiho  
Fa que passa, ti laisso soun fissoun;  
Fau pas mai pèr qu'uno fiho  
Ti boute au couer mourtalo languisoun!...  
Founso siguè ma pougheduro,  
Mai l'amour pèr sei blessaduro  
A 'n baume esquist: paire e maire counsènt,  
Emé ma bello jardiniero  
Un an pu tard lou trovavian ensèn  
Au tèms deis iero.

L'espigo es gounflo dóu blad d'or,  
De la bello seisseto  
Rousseto,  
Mai, nòvi, l'a pèr tu bèn plus tèn dre tresor!

Amour verai passo richesso  
E largamen Diéu nous n'avié baia;  
Adounc vivian sènso amaresso  
Emé doues toco: eima, bèn travaia!  
E coumo, quand soun de coutrìo,  
Diéu benesisse lei famiho  
Emai sei bèn, en sei man s'erian mes:  
Siguè, ma meissoun, plus proumiero  
E moun einat courrié dins sei tres mes  
Au tèms deis iero.

L'espigo es gounflo dóu blad d'or,  
De la bello seisseto  
Rousseto,  
Mai tu, paire, as enca plus precious tresor!

Ero ensin, moun sort, chasco annado  
Sèmpre mai bèu e creissié moun oustau,  
Inòublidablo pountannado  
Qu'emé lou brès fasian de capitau  
E qu'à nouèstei vièi paire e maire  
Pagavian un troues, oh tant gaire !  
De l'arreira... Diéu-gràci! erian urous,  
Gau de l'oustau, gau de carriero,  
E jugavian coumo leis amourous  
Au tèms deis iero.

L'espigo gounflo dóu blad d'or,  
De la bello seisseto  
Rousseto,  
Pèr abali lou nis nous trasié soun tresor!

Uno mar semo a sei tempèsto  
E tambèn iéu pèr fes ai de mei plour  
Entristes ma longo fèsto:

Qu noun a 'gu sei peno, sei doulour  
Emé seis ouro de gounflige?...  
Eh! bèn, es pas d'enfantoulige!  
Deis ouro boueno ai tant dous souveni  
Que mi semblariés plus l'ougiero,  
Fatalo fin, se ti vesiéu veni  
Au tèms deis iero.

Pousquèssi, un vèspre, dóu blad d'or,  
De la bello seisseto  
Rousseto,  
Agué pèr lié de mouert l'amistadous tresor!

Uno fes ensin mi parlavo  
Un brave vièi sus sa fourco apiela,  
Dóu tèms qu'a l'entour countemplavo  
Sei fiéu valènt trepalant lou bèu blad  
E que leis uei plen de lagremo  
L'escoutavo sa vièio fremo...

Ah! quent esfrai!... Lou vièi toumbo em'un crid!...  
Diéu escoutavo sa preguiero  
E bruscamen li reprenié l'esprit  
Au tèms deis iero.

Paure, paure vièi!... Dou blad d'or  
De la bello seisseto  
Rousseto,  
Seis artèu, en mourènt, trepiavon lou tresor!

## **Es pas souleto**

Rousoun, qu'a pas lou sòu, fa pamens sa sucrado;  
Talo qu'uno marqueso es messo à la vesprado:  
Taloun que canton clar, capèu enribana;  
Sus sei coumpagno simplò em' autour segnourejo  
E de soun ourguei sot sèmblo que lei mestrejo;  
Mai aqueste matin, avié rèn pèr dina!

## Sounet

*Ei bràvei sòci de l'Idèio prouvençalo  
acampa au Roucas-Blanc, lou 15 de mars 1903.*

Tout just adematin de Garlaban vengu,  
Voudrias que davans vous, acampado chausido,  
Diguèssi quaucarèn ! Paure gau de bastido,  
D'un ounour coumo aquéu mi vias tout esmóugu:

Pèr debana de vers emé lou biais vougu  
Ma muso de campèstre es un pau tròup temido;  
Ai! las, rèn que d'un trau jusquo aro a vist la vido  
E lou bouen ur de vuei l'avié pancaro agu;

Ensin m'escusarés... Ço qu'au rouns de moun amo  
A mes, vouesto amista, d'estrambord e de flamo,  
Saurriéu pas bèn va dire... e sàbi pas canta;

Vau dounc miés que mi tàisi... E 'm' acò poudès crèire  
Que mi fa gau tout plen d'èstre vengu vous vèire,  
Car s'ai rèn pousscu dire, ai dóu mens escouta.

## La Moustouiro

Musico de Marius Arnaud

Ah! Ah! Ah! Coumo nous an pinta!  
Davans que bouie dins la tino  
Lou jus divin que fa canta,  
Es tant dous sus de labro fino  
De lou pousqué tasta!

Quand lou soulèu amaduraire  
De jus a gounfla lou rasin  
E que setèmbe l'endemiaire  
Pouerge soun neitar cremesin,



Leis autin ramous e lei triho,  
Zóu ! si clafisson de cansoun  
E lou rire galoi dei fiho  
Si mesclo à la voues dei garçoun.

L'on ris, l'on canto e l'on travaio  
En pitant l'àngi tout lou jour:  
Coumo de tourdre l'on varaio,  
L'a proun de fes, avans miejour!  
Mai la joio es travaiarello:

Lei tranchet van coumo l'uiau  
E s'emplisson lei canestello  
De rasin d'or e vermeiau.

Davans que bouie dins la tino  
Lou jus divin que fa canta,  
Es bèn dous sus de labro fino  
De lou pousqué tasta!

He! vendemiarello poulido,  
La moustouino vous guèiro eici;  
Siegue bèn facho sa culido  
Quau cregne d'èstre enmoustousi:  
Touto rapugueto óublidado  
Quauque jouvènt la veira proun  
E lèu, cuieiris tròup pressado,  
N'en fretara toun fin mourroun!

Ai! ai! Jaque a vist la rapugo  
E Clareto pouso un quielet;  
S'encourre, la pauro, en petugo,  
Gaio coumo un perdigalet

Ai! ai! qu'à la brassado es presso!  
Lou moust sus sa caro a giscla  
E dins uno tèndro caresso  
Sus plaço éu subran l'a chourla!

Davans que bouie dins la tino  
Lou jus divin que fa canta,  
Es bèn dous sus de labro fino  
Ensin de lou tasta!

Oh! la rapugueto leissado  
V'es pas toujours pèr un òublit:  
De talo fauto uno embrassado  
Es un punimen tant poulit!  
Aussi lou parèu que caligno  
Au meme autin vèn endemia  
Que ço que l'un laisso à sa vigno  
L'autre saurra va rabaia!

Quand subre uno arderouso bouco  
L'amour cueie alor soun degut,  
Ah! qu'es bouen lou jus de la souco  
Dins uno caresso begu!

Meme entre jouve que rèn ligo  
Un parié béure es proun goustous  
E l'amour de-fes lei coutigo  
Bord qu'an pres lou beisat moustous.

Davans que bouie dins la tino  
Lou jus divin que fa canta,  
Es tant dous sus de labro fino  
De lou pousqué tasta !

Dins aquélei loucho innoucènto  
Es pas lou tout d'èstre plus fouert:  
Se vuei la vitimo es counsènto,  
Deman vòu defèndre soun couer:

D'aiours mai douço es la vitòri,  
Quouro a faugu mai s'encagna:  
Puei noun si loucho pèr la glòri  
E souvènt quau perde a gagna!

Mai fiho an lèu fa de s'entèndre,  
L'a de fes! contro lei garçoun,  
E, sènso agué babeto à rèndre,  
Larjo nous rèsto la leiçoun:  
Es noueste cas, poudès va vèire;  
Nous an pinta qu'es un plesi!  
S'erian aièr l'amour vincèire,  
Vuei sian l'amour enmoustousi!

Davans que bouie dins la tino  
Lou jus divin que fa canta,  
An sachu de man gaio e fino  
Nous lou faire tasta!

Ah! Ah! Ah!  
Coumo nous an pinta !

## Sounet

### Ei felibre de la Mantenènço de Prouvènço

*acampa à la plajo dóu Prado lou 15 de novèmbre 1903.*

Aro serié moun tour!... Ah! paure, paure iéu!  
Mai tout-escas, Messiés, quouro la pouèsio  
Nous vujavo à plen bord sa divino ambrousio  
Deja mi demandàvi en que toun aujariéu

Apoundre quàuquei noto à tout ço qu'entendiéu  
E mi prenié lou tramble: à la douço armounio  
Qu'adès en cascaiant nous bressavo l'auriho  
Ajustarié pas rèn ço que puei vous diriéu.

Quand, au tèms deis amour, de soun tènre ramàgi  
Lei roussignòu galoi clafisson lou bouscàgi;  
Que nous dis lou piéuta deis àutreis auceloun ?

E quand, ei jour d'estiéu, leis ardèntei cigalo  
Fan clanti dins lei champ sei joiòusei cimbalo,  
Qu'ajusto lou murmur d'un umble cigaloun?...

# Uno pauro estreno!

## Remembranço calendalo

*A Tereset, moun amigueto*

- D'ounte vèn que tant tard soueno enca la campano?  
A sa maire disié l'enfant;  
Au mitan de la nue d'ounte vèn que debano  
Un tant poulit cant?...

- Fai nono, ma fiheto! aqui disié la maire;  
Mai l'enfant reprenié bèn lèu:  
D'ounte vèn que ma tanto e ma grand e moun paire  
An sourti tant bèu?..

Digo m' un pau, meireto!...  
- Anen, fai nono, bello !  
Mai l'enfant poudié pas dourmi;  
Se barravo leis uei, vesié de farfantello  
Dins un raive ami.

Adès, soun paire, à taulo, à la grando soupado,  
Avié 'no brigo tròup parla  
E de tròup bèlleis causo, à sa jouino amo abrado,  
L'avié desvela,

Emé lei nouvè vièi e lei sàntei legèndo  
Qu'aquéu sero eis enfant si dis,  
E l'avié messo, emé lou vin cue pèr bevèndo,  
Au sant paradis.

Nouvè!... Que d'esperanço au jouine àgi vèn traire!  
Mai, à l'ouro de si coucha,  
L'enfant avié plus souem e pèr la mena jaire  
Si fauguè facha...

- Alor, ensin vèn mai, es tout-aro que nèisse,  
Digo, lou bouen pichoun Jèsus?  
E lou papa Nouvè, pèr lou vèire parèisse  
Fau que douèrmi plus?..

E que mi dounara?... - Mai taiso-ti, ma fiho!  
Vòu pas que lou vegon, t'ai di!  
Douerme que, se venié, touto aquelo babiho  
Lou farié parti...

- Voudriéu uno titè, que ! 'm'un po ulit meinàgi,  
Em' un pichoun moutoun tout blanc!...  
- Em' un gautas, bessai?... Adiéu, bèu pantaiàgi!...  
Mai revèn plan-plan...

La maire s'es couchado e lou lume s'amouesso:  
- Que!... Ma!... pèr coume de souvèt,  
Un agnèu!... tout pichoun!... li coustarié pas foueço  
Au papa Nouvè!...

- Douermes?... De miejo-nue va s'acaba la messo  
E toun paire... Uno saumo!... Un buou!...  
Noun, la saumeto!... Espèro, e ti l'aura lèu messo,  
Eu, dessus lou cuou!...

Aqui, pèr un moumen, dins la chambro tout chuto  
E 'nfin la pichouno en souscant S'acato...  
Lou paire intro e bèn d'aise, à la mutò,  
Embrasso l'enfant...

E... Que! papa Nouvè, l'as pas rescountra, paire?...  
Souto la chaminèio ai mes,  
Ve, tôtei mei soulié... N'a proun! crido la maire;  
Acò 's pas permés!...

Lei tavan que tei conte an mes dins sa cervello  
L'empacharan de plega l'uei...  
- La fagues pas ploura, veguen!...  
Si fara bello!... Un jour coumo vuei!...

E l'anjounello, aqui? si cresènt assoustado,  
Vague tourna-mai de piéuta,...  
Tant e tant qu'à la fin, doues fes dins la nuechado,  
Si faguè fouita:

- Lou juguet que Nouvè pouerto eis enfant pas brave,  
Ah! marrido, vai, lou veiras!  
E tant dins ta memento espèri que si grave  
Que t'en souvendras!...

Ensin parlè lou paire e la pauro pichouno  
En plourant s'endourmè... Dourmié,  
Mai avié retoumba, l'amo de la mignouno,  
Dins sa ravarié,

Car un bèn dous riset sus sei labro rousenco  
Espelissié de tèms en tèms  
E soun senet semblavo, ei clarour proumierenco,  
Enca fernissènt...

Mai lou souem pantaious noun duro!...  
A la primo aubo,  
Tre que sa maire sauto au sòu,  
La pauro, souto voues, li demando sa raubo,  
Tant d'aise que pòu...

E de-garapachoun courre à la chaminèio...  
Ai ! Soun estrambord toumbè net:  
L'avié, dins lei soulié qu'avié plaça la vèio,  
Qu'un vièi martinet...

E restè nè, l'enfant, mai nè coumo un foundèire  
E coumprenguè lèu la leiçoun:  
Subran à sei parènt, qu'esperavon risèire,  
Demandè perdoun...

Au bouen papa Nouvè la repentènci agrado,  
Car alor revenguè 'n pourtant  
Un bèn poulit meinàgi, uno titè frisado  
Em' un agnèu blanc.

# Sèmpre mai aut!

*Cant de marchò deis Ascensiannisto Aubagnen*

Musico de Marius Arnaud

Gai cambarado,  
A l'escalado  
Dei baus gigant  
Trouvan la joio  
Emé la voio  
Dei cors puissant!  
Sus lei mountagno,  
Zòu! fiéu d'Aubagno,  
Pourten l'assaut  
Sèmpre mai aut !

## I

Dins lou terraire qu'encenturo  
Nouesto bèn-eimado ciéuta,  
A bódre la richo naturo  
Escampo tóutei sei bèuta!  
Mounten, mounten que sus l'auturo  
Lou còup d'uei pago lou mounta!

## II

Anen, mounten, zóu! sènso cagno,  
Leis escaire valerous!  
De Garlaban o de Bartagno  
Escalen lei baus auturous,  
E veiren tant bèu noueste Aubagno  
Que seren fièr e tout urous!

### III

Es bello ensin nouesto Prouvènço  
Pertout que n'en fagues lou tour;  
Es bello dins sei plano inmènso,  
Dins sei baisso e dins seis autour  
E nous siguè 'no joio intènso  
De la countempla dóu Ventour.

### IV

Adounc, valènts ascensiounisto,  
Siguen jamai las de mounta:  
Es sus lei cimo que la visto  
Si pauso sus tant de bèuta,  
Entandóumens que l'auro esquisto  
Au cors redouno la santa!

### V

Puei jamai la tristesso escalo  
Emé nautre sus lei pendis,  
Car, dei jouvènto vermeialo  
Quand lou dous riset couladis  
Fuso de sei labro pourpalo,  
La mountagno es un paradis!

### VI

E d'abord qu' emé l'auro puro  
La joio trèvo sus lei baus,  
D'abord que subre leis auturo,  
Bèlle flour dóu sòu prouvençau,  
Trèvon de tant gèntei figuro,  
Zóu! zóu! moun ten sèmprè mai aut!

Gai cambarado,  
A l'escalado  
Dei baus gigant  
Trouvan la joio  
Emé la voio



Dei cors puissant !  
Sus lei mountagno,  
Zóu! fiéu d'Aubagno,  
Pourten l'assaut  
Sèmpe mai aut!

## **Digo-li que vèngon!**

*Cansoun eis Ascensiounisto Aubagnen*

Musico de Marius Arnaud

### I

Sian leis Ascensiounisto,  
Lei marchaire aubagnen:  
Fourman mounte qu'anen  
Uno troupo requisto.

Fèn pertout sensacien  
E cridon quand nous vien:  
- Tè! leis ascensiounisto!  
Acò 's acò!... Sian lei flambèu!...  
De tant gai coumpagnoun que nautre  
Se n'avié d'autre,  
Digo-li que vèngon, moun bèu!

### II

L'a de tèsto poulido  
Dins nouesto coumpagnié:  
Au dessus dóu panié  
Soun estado chausido.

Fan pertout sensacien  
E lei gènt vite dien:  
- Oh! coumo soun poulido!

Acò 's acò!... Sias lei flambèu!..  
De tant charmantouno que vautre  
Se n'avié d'autro,  
Digo-li que vèngon, moun bèu!...

### III

E de bèu calignaire  
Aussi n'avèn un pau  
Que li farié tant gau,  
Meidamo, de vous plaire!

Que plesi li farias  
S'uno fes cridavias:  
- Oh! lei bèu calignaire!

Acò 's acò!... Sian lei flambèu!..  
De tant galant cadet que nautre  
Se n'avié d'autre,  
Digo-li que vèngon, moun bèu!

### IV

Aussi pleno de voio  
Es nouesto soucieta:  
Lou rire e lou canta  
Li trèvon 'mé la joio.

Fèn ensin sensacien  
E pertout n'a que dien:  
- Oh! que de bouènei voio!

Acò 's acò!... Sian lei flambèu!..  
De tant jouious ami que nautre  
Se n'avié d'autre,  
Digo-li que vèngon, moun bèu!

### V

Sian de fièr caminaire,  
E la cimo dei baus,  
Siegon luen, siegon aut  
Nous esfraio bèn gaire:

Fèn talo sensacien  
Que lei gènt pertout dien:  
- Hoi! lei franc caminaire!

Acò 's acò!... Sian lei flambèu !...  
De tant manjo-camin que nautre  
Se n'avié d'autre,  
Digo-li que vèngon, moun bèu!

## VI

Mai famous escalaire,  
Dountaire dóu Ventour,  
Fèn souvènt nouèstei tour  
En veituro, pecaire!

Fèn alor sensacien  
E n'a puei que nous dien:  
-Oh! lei pàurei marchaire!

Acò 's acò!... Sian lei flambèu!...  
De tant fièr roucassié que nautre  
Se n'avié d'autre,  
Digo-li que vèngon, moun bèu!

## VII

D'aiours, se lei veituro  
Pouerton soun aut plafoun,  
Es lèu dessus que soun  
Leis amateur d'auturo.

Mai lei gènt que nous vien  
Plen de cregnènço, dien:

—  
- Ai! peto la veituro!

Agués pas pòu!... sian de flambèu !...  
De tant souple e lougié que nautre  
Se n'avié d'autre,  
Digo-li que vèngon, moun bèu!

## VIII

Emai dei taulejaire  
Pourtan aut lou drapèu:  
Trouvan rèn de plus bèu  
Que d'èstre à taulo en fraire:

E lei gènt que nous vien  
Fan, plen d'amiracien:  
- Tè! vaqui de manjaire!

Acò 's acò!... Sian lei flambèu !...  
De tant fin groumandoun que nautre,  
Se n'avié d'autre,  
Digo-li que vèngon, moun bèu!

## IX

Puei quand la dènt es lasso  
E que lou vèntre es plen,  
Eiman reprendre alen  
E faire la radasso.

Fèn alor sensacien  
E, zòu! n'a lèu que dien:  
- Oh! lei bèlleï cauvasso!

Acò 's acò !... Sian lei flambèu !...  
De tant precaucionous que nautre  
Se n'avié d'autre,  
Digo-li que vèngon, moun bèu!

## X

Mai puei, valènt dansaire,  
Se fau, si destingan:  
Aqui, coumo en marchant,  
Sian de fièr cambejaire.

Lei gènt que nous veirien  
De-segur cridarrien:  
- Oh! lei flàmeï dansaire!

Acò 's acò!... Sian lei flambèu!...  
De tant fin cavalié que nautre  
Se n'avié d'autre,  
Digo-li que vèngon, moun bèu!...

## XI

Se fèn un paù de fèsto,  
Moune es lou mau que l'a?  
L'a tèms pèr travaia  
Emé tèms pèr lou rèsto.

E bèn pau nous farien  
Leis inquiet que dirien:  
- Ho! quéntei sounfo-fèsto !

Noun, sian pas 'cò!... sian de flambèu!...  
De tant galoi coumpan que nautre  
Se n'avié d'autre,  
Digo-li que vèngon, moun bèu!

## XII

Mai voueste rimejaire  
Pourrié 'nfin si teisa  
Qu'à for,co de barja  
Vous a puei ficha 'n caire!

E gounfle que serien  
N'a proun que li dirien:  
- Hou! lou marrit barjaire!

Nautre dian rèn !... Sian lei flambèu!...  
De plus gai coumpagnoun que nautre  
Se n'avié d'autre,  
Aquelò empegarié, moun bèu!

# **Boueno Acuiènço**

## **cantadisso**

Musico de Marius Arnaud

Braveis ami, vous saludan!...  
Gènt dóu defouero e vautrei, gènt d'Aubagno,  
Gènt de la vilo e bastidan,  
Vous faire uno ouro óublida vouèstei lagno  
Es ço que tóutei demandan:  
Boueno salut en touto la coumpagno!

Pèr vouesto joio e pèr la carita,  
Es un vièi jue que fasièn nouèstei paire  
Que davans vautre anan representa:  
Seren urous s'avèn sachu vous plaire!

Bràveis ami, vous saludan!...  
Gènt dóu defouero e vautrei, gènt d'Aubagno,  
Gènt de la vilo e bastidan,  
Vous faire uno ouro óublida vouèstei lagno  
Es ço que tóutei demandan:  
Boueno salut en touto la coumpagno!

# La Crido dóu peirot

*pèr anonça lou jue dei cocot*

En tóutei, bràvei gènt, tìri ma capelado !.  
Vous vèni presenta 'no negro troupelado  
Que, pèr voueste plesi, vous batran d'entrechau  
En se picant dessus coumo de manechau...

Es pas lou proumié còup que dins vouesto viloto,  
Jouiouso coumo vuei e coumo vuei faroto,  
E 'mé nouèsti cocot sian vengu desbarca:  
Dóu bouen acuei d'alor si souvenèn enca!

Aussi quand pèr lei paure es arriba de fèsto,  
Avèn que pres lou tèms de nous ciera la tèsto  
E nous veici ,... Mai, hòu !... Dirien que sias tremblant!...  
De que,... Perqu'es de negre?... O bèn perqué siéu blanc ?...

Sian de bràvei garçoun e la mascaraduro  
Fa rèn ei sentimen, toco que la figuro;  
Devendren d'aiours rouge emé la joio au couer,  
Se voulès: pèr acò, picas dei man bèn fouert!

# Leis Ouliveto

*cant descriptiéu*

Musico de Marius Arnaud

Sian uno bando d'òulivaire  
Sèmpe galoi e gaiardet  
Qu'en mousènt lou fruet de tout caire,  
Dous mes, si sian boufa lei det:  
Mai aro que souto la rodo  
L'óulivo escampo l'òli fin,  
Un pau de fèsto, acò 's de modo,  
-Nous a pèr un jour mes en trin.

Souto l'àbi de guerrejaire  
De nautre dounc agués pas pòu,  
Qu'après la loucho n'aura gaire  
Que mourrejaran pèr lou sòu:  
Vegués nouèstei rèi, nouèsti prince,  
Emé noueste bèu marescau  
Qu'un fielet de sang dei pu mince  
Lei farié lèu si trouva mau!

S'avèn carga, pèr la bataio,  
Lou vièsti dei sourdat rouman,  
Avèn qu'un pistoulet de paio  
Em' un sabre de boues ei man:  
Dirias que si cercan garrouio  
Ni mai ni mens que d'enemi,  
Mai nous fan perdre, nouèstei brouio,  
Ni lou béure ni lou dormi.

Dóu galoubet l'aigro musico  
E lei vounvoun dóu tambourin  
A nouèstei loucho pacifico,  
Dounon l'èr d'un chavalarin:



Nous fa pas mai que la vitòri  
Siegue à Cesar, siegue à Poumpèi,  
Car, se l'estrabort fa la glòri,  
Noueste Arlequin vuei sera rèi.

Mai plaço! que de la batèsto  
L'eraud d'armo a fa lou signau  
E qu'en virouiant à la lèsto  
S'anan alounga de foutrau:  
Dins lou gai coumbat anas vèire  
Coumo en cadènci s'animan,  
E si creiren tòutei vincèire  
S'après bèn fouert picas dei man.

## Trioulet

### A l'artisto Louis Sicard

*que m'a óufert uno meravihouso cigalo de faiènço emé la deviso mistralenco.*

Se lou soulèu ti fa canta,  
Es qu'un artisto t'a creado:  
Iéu, bàdi davans ta bèuta  
Quand lou soulèu ti fa canta:  
Mai que farié la souleiado,  
S'ères qu'un pelot mau pasta ?  
Se lou soulèu ti fa canta  
Es qu'un artisto t'a creado!

# Unissen-nous !

*Ei fiéu de Prouvenço.*

Au tèm s que jaunisson lei fueio  
E que, clinant souto lou vènt-terrau  
L'aubriho deja si despueio,  
Un de-matin dins lou rounflamen rau  
Dóu ventaras que s'enmaliço,  
S'entre-mesclo la cridadisso,

D'un voulatun innoumbrable e lòugié  
Que viròutejo autour dóu vièi clouchié

Lei barbeiròu de la countrado,  
S'enfugissènt davans lei proumié fre  
Baton aqui la rampelado  
E van lampa vers lei païs d'adré:  
A-n-un signad d'elèi se dounon,  
Pèr la partèncò s'amoulounon,  
Puei vias subran soun vouele espetaclous  
S'esbéure alin dins l'ourizount brumous.

Mau-grat l'aurige e la tempèsto,  
Mau-gat la mar que bramo aperabas,  
Darrié lou fouert qu'an mes en tèsto,  
Louchon de front, vouelo que voularas!  
E 'mé la mutualo ajudo  
Que si preston, sa troupo aludo  
Sus l'autro ribo, escapo, abourdara,  
Puei touto entiero ei bèu jour revendra...

De la leicoun que l'auceliho  
Nous pouerge ensin faguen noueste proufié :  
Felibre, de nouesto patriò  
Avèn bèl èstre arderous chivalié,  
Tant que rèston esparpaiado,  
Soun, nouèsti forço, degaiado,  
Mai pèr l'unien devendrian pouderaus:  
Sian tout de fraire, en fraire unissen nous!

## Pensado tristo

O bèu pantai d'amour, dins la doulour t'acabes!  
A la mouert, de sa fremo un ome en plour disié...

Dous nòvi l'entendien: -Ma mouié caro, sabes,  
Qu'auren lou meme lot, éu à-n-elo fasié,  
A mens que nouèsteis amo damoundaut vers l'espàci,  
Ensèn de lei crida Diéu nous fague la gràci!

Es la lèi: lou bouen ur que nous douno l'amour  
L'amour qu'es bèn vrai, s'acabo dins lei plour,

## Sounet Nouviau

*A moun ami B. M. em' a sa gènto mouié*

Es bèu noueste païs : dóu soulèu radious,  
Lei pouèto toustèms l'an prouclama l'empèri,  
Car l'astre qu'an ensin mes dins soun batistèri  
Es de tòutei sei bèn l'autour meravihous;

Es éu que fa trachi soun fru delicious  
E sei flour redoulènto, éu qu'ausso la matèri  
Fin-qu'au capèu ramu dei boues plen de mistèri  
E que douno eis aucèu soun cant meloudious,

Eu que rènde lei fiho avenènto e ravoio  
E que dins nouèstei couer vuejo à plein bord la joio,  
Que serié la Prouvènço, amoussa soun flambèu ?...

Bèu navi, auras tambèn uno draio enlusido  
E lei mai dous parfum embeimaran ta vido,  
Amor qu'as rauba, vuei, un rai d'aquéu soulèu.

## Bouen Journet

*Au felibrihoun de J. J. que pèr un quattrin m'a fa saupre éu-meme sa neissènço.*

Es verai que raço racejo,  
Felibrihoun gentiéu,  
Car poulidamen musiquejo  
Toun proumié riéu-piéu-piéu,

Aussi pèr naseja sus noueste paure mounde  
De nouesto Santo-Estello as chausi lou bèu jour,  
E nous estounarié qu'aguèsses en abounde  
Lei tresor de l'esprit e dóu couer lei belour?

Nouesto bello patrouno  
Sus lei merite de tei gènt Mesurara sa douno  
E de-segur seran grand sei presènt.

## Béu-dina

*Ei troubaire marsihés acampa dins nouest Eden aubagne*

Ami, quento urouso journado!  
Es, noueste acamp, delicious:  
Sian au plus bèu tèms de l'annado  
E lou rode es meravihous !  
Dins aquéu sejour encantaire  
Leis ouro an vite debana  
E lei plus long jour peson gaire  
A noueste Bèu-dina.

Davans Garlaban s'esperlongo  
Un terradou dei mai poulit:  
Verdejo, embaumo, es fres de-longo,  
Sèmblo de-longo enfestouli.  
Iéu, m'agrado aquesto countrado:

Serié-ti perqué li siéu na?  
Es-ti pas vrai, cambarado,  
Qu'es charmant Bèu-dina?

O vous que la bello campagno  
Rènde jouious e cantadis,  
Digas-m' un pau se moun Aubagno  
Es pas pèr vautre un paradis!  
Dins la teso l'aucèu bresiho  
E sus lou toun ensin douna  
Rajo à grand flot la pouèsio  
Quand sias à Bèu-dina.

Lei rire pertout li perlejon:  
Dins lei blad verd, dins lei blad rous,  
Dins lei prat que sèmpe verdejon  
Vènon treva leis amourous;  
Dins lei draïòu plen de floureto  
Que de poutoun si soun douna!  
E si fa de toumbareleto  
Sus l'erbo à Bèu-dina.

Vous pren encaro pèr la bouco  
Aquéu terraire benesi:  
Frucho eis aubre, rasin ei souco  
Qu'entre lei pampo vias lusi  
Emai chichourlo proun goustouso,  
S'en soun tèms de tout acò n'a,  
Tout l'an lei frago sabourouso  
Perfumon Bèu-dina.

Quand voudrés vèire la naturo  
Dins sa verdejanto esplendour,  
Quand voudrés vèire uno planuro  
Touto margaiado de flour,  
Quand voudrés sèntre à plen de narro  
Lei suau parfum alena  
Pèr la terro que si pimparro,  
Vendrés à Bèu-dina.

Quand voudrés ausi l'auceliho,  
Musiquejant dins lei bouissoun,  
Quand voudrés que de pouèsio  
Si clafisson vouèstei cansoun,  
Quand voudrés qu'amour vous inspire,  
Quand voudrés senti tresana  
Vouesto amo d'un divin delire,  
Vendrés à Bèu-dina.

Digas-m' un pau s'ai troup de croio,  
Troubaire espert que sias eici;  
Digas-m' un pau se dins la joio  
S'ennègon pas vuei lei soucit;  
Digas-mi s'à voueste vejaire  
Leis ouro an tròup lènto souna:  
Serai fièr s'a pouescu vous plaire  
Moun poulit Bèu-dina.

## Dessòuti

Souto lou chichourlié d'eila.  
Viéu quaucun dins leis àuteis erbo  
Que tapon e draio e valat...  
Destingui mau...  
Fiho superbo ?... Jouvènt?...  
Veirai proun en passant...  
L'idèio drolo que m'acipo!...  
Vau d'aise e sousprèni... un peisan  
Que bourravo sa pipo!

## Sounet

*Ei coulègo acampa à Cassis au cabanoun dóu brave mèste Aguste Monier qu'un escritèu li coumenço ensin: " Au cabanoun dei Bèn -vengu, etc... "*

Lou cabanoun dei Bèn vengu,  
- Es ensin de dre que si noumo,  
E voueste oustau, acò 's tout coumo;  
Sèmblo que tout vous l'es degu,

E noun vous gounflo d'uno poumo  
Soun mèstre, car, sèti tengu,  
S'avès bèn manja, bèn begu,  
Es urous coumo un papo à Roumo.

Aussi, segur d'un bouen acuei  
Encò, dei Mounié sian mai vuei  
Pèr faire jouiouso riboto;

Zóu ! véngue dounc de moussèu fin,  
De boui-abaisso e de bouen vin,  
E pèr lei soucit: adiéu, boto!

# Se vouliés

Musico de Marius Arnaud

## I

Janeto emé soun calignaire  
Touei dous galoi, cacalejaire,  
Regardo-lèi passa!  
En si countant seis amoureto,  
Dins lei prat rampli de floureto  
Ensèn van s'espaça.

Soun bouen ur, se ti fa ligueto,  
Pourriés l'agué, moun amigueto;  
Sabes que t'àimi e lèu l'auriés,  
Se vouliés.

## II

Dóu tèms que ris e que pantaio,  
A l'asard lou parèu varaio  
Dins lei draïou poulit;  
E se lou soulèu leis entèsto,  
D'un riéu, zóu! cercon à la lèsto  
Lei bord afrescouli.

Soun bouen ur, se ti fa ligueto,  
Pourriés l'agué, moun amigueto;  
Sabes que t'àimi e lèu l'auriés,  
Se vouliés.

## III

A l'oumbro, asseta sus l'erbetto,  
Au gai murmur que fa l'eigueto  
Mesclon de mot bèn dous;  
Sonjon au bèu tèms que soun amo  
Veira puei courouna sa flamo  
E soun tout plen urous.



Soun bouen ur, se ti fa ligueto,  
Pourriés l'agué, moun amigueto;  
Sabes que t'àimi e lèu l'auriés,  
Se vouliés.

#### IV

E coumo! quand liéuro batèsto!  
L'amour pu lèu mounto à la tèsto  
Qu'un cigau de bouen vin,

Leis amaire ébri de tendresso  
Si raubon vite uno caresso  
Qu'es un baume divin.

Soun bouen ur, se ti fa ligueto,  
Pourriés l'agué, moun amigueto;  
Sabes que t'àimi e lèu l'auriés,  
Se vouliés.

## Resurreicien

### Tiero de sounet

*Ei gèntei damo de la Court d'amour à-z-Ais  
(22 d'òutobre 1905)*

#### I

A l'aubo, lou soulèu revèn plen d'esplendour  
Emé sei caud raïoun e sa lus dardaïanto;  
La primo nous revèn, chasco annado, esgaianto  
Emé sei dous parfum, sa verduro e sei flour;

Es la lèi soubeirano: après la nue, lou jour;  
Après l'ivèr crudèu, la sesoun enebrianto!  
S'es, la maligneta, de-longo regreïanto,  
Soun renadiéu tambèn la belesso e l'amour.

Qu dounc s'estounarié dins aqueste auditòri  
Qu'eici religen vuei uno pajo d'istòri  
Enlusido àutrei-fes d'amour e de bèuta ?

Qu dounc s'estounarié que Roumanin e Signo,  
Lei Baus e Pèiro-fue, e d'àutrei court ensigno  
Agon, pèr nouesto gau, dins Ais ressuscita ?

## II

De Vènus, de Junoun, deis antìquei divesso,  
Que dei gràci toustèms fuguèron lou simbèu,  
Erias, sus noueste sòu, lou sagatun nouvèu,  
O vous, dei court d'amour ilùstreï segnouresso.

Vous dounc que lou gentun en lus vous avié messo,  
Vous, Clareto dei Baus, vous, Faneto, Eisabèu,  
Vous, Beatris, Ugouno e Lauro, lou toumbèu  
Poudié-ti pèr toujours ensin vous agué presso?

Noun, poudias pas mouri, n'avèn la provo vuei,  
E lei dono qu'eici nous fan tant bèl acuei  
Es lei divesso antico, es vous-memo o tout coumo

E s'un nouvèu Paris avié de lei juja,  
Coumo siguè, l'encian, proun entre-pres deja.  
Noun saurrié de-segur en qu douna la poumo.

## III

Aussi lei chantre prouvençau,  
Qu'an fa tambèn sa respelido,  
Davans uno talo expandido  
Dei gràci ournant soun tribunau,

An-ti dubert lou grand missau,  
E, dins soun amo trefoulido  
Uno assemblado tant poulido  
Empurant l'amour patriau,

Coumo es poussible que soun verbe  
Noun clantisse fièr e superbe  
Sus lou terraire enfestouli?

Auran-ti pas pèr recoumpènso  
La voulupta profundo, inmènso,  
Que douno un sourire angeli?

## **Lou Ramelet d'amour**

*Pèr lou maridàgi de Misè V\*\*\* emé M. P\*\* que s'èron di lou fin mot pèr telefono.*

Bèu novi, es vertadié lou prouvèrbi que clamo  
Que lou bouen-ur ten souvènt qu'à-n-un fiéu!  
Es un fiéu, mi v'an di, qu'a nousa vouèsteis amo  
En un bouquet pamens foueço agradiéu.

Mai es d'aran bèn dur lou fiéu dóu telefono,  
Ami discrèt de voueste amour neissènt,  
E d'abord que resisto au fue de Diéu, quand trono,  
Sarrara proun vouèstei dous couer counsènt.

De mai s'avès vist faire un pau lei bouquetiero  
Que sus un liame ajuston d'àutrei flour  
E ligon tourna-mai chasco nouvello tiero,  
Ensin s'es fa voueste bouquet d'amour:

Un mot, pas mai qu'un mot, siguè la flour majouro,  
Mai disié: "t'àimi!" aquéu mot subre-dous,  
E vouèstei qualita s'encapant dei meiouro  
An coumpli vite un tout delicious;

Bèu nòvi, aquéu bouquet es "bouen ur" que s'apello:  
Sei frésquei flour jamai si passiran  
E lou nous que lei ligo ensèn, tòutei plus bello,  
Dieu vuei l'a fa de sei divine man.

# Lou gros soupa

## Sounet

Arrousa de vin cue, lou calegnau tubo  
En siblant e lou vièi, l'orèmus recita,  
S'es, toucant de sa vièio, à la taulo asseta,  
Aguènt en fâci d'èu, car la raço racejo,

Un eissame d'enfant que galoi cacalejo;  
Aquéu vèspre, à l'entour dei segne respeta  
L'a tres generacien, e la santo amista  
Ligant tóutei lei couer noublamen segnourejo.

Entre lei candelié, sus lei tres napo an mes  
Caulet, rèito, peissoun, frucho de touto meno,  
Nougat, poumpo, bouen vin: touto la taulo es pleno.

Que regale, moun grand!...  
Mai de manja noun es  
Ço qu'alègro lou vièi e soun regard se briho  
Es de vèire en soun plen l'unien de sa famiho.

# Lei pipo

## Declamacien

*Lou pipaire, intrant un pau desvaria, a la pipo èi dènt' s'embrounco e soun brulotaba l'esquiho:*

Pòu!... Mi mancavo plus que de roumpre ma pipo!...  
Acò 's fa!... Que de troues!...

*Lei bras en l'èr, rèsto en estàsi davans lei moussèu de soun cachimbau, puei brando la tèsto:*

De roumpre quaucarèn  
Dien que pouerto bouen ur : lou malan que m'acipo

S'anavo puei chanja, diàussi ! gastarié rèn...

*Rabaio un gros troues e n'en derrabo lou bouquin:*

Mai sauven moun bouquin, puei vous dirai l'afaire...

*Boufo un coup dins lou bouquin pèr vèire se passo, l'eisamino bèn, puei lou mete à la pocho:*

Sabès que Jan-Janet, l'a quienze jour d'acò,  
Vèn de roumpre sa pipo, e sa véuso, pecaire!  
L'a leissado souleto em' un pau de fricot  
E de poulit restant de sa frescour proumiero...

*Si caresso lou mentoun en fènt peta la lengo:*

Or, Rouseto autre-tèms m'avié touca lou couer,  
Si moustrant proun sensiblo à mei bouènei maniero,  
Puei, pèr si marida, prenguè lou paure mouert...

*Emé tres pan de bèbo:*

Iéu fumèri la pipo... e long-tèms l'ai fumado!...

*Redevenènt un pau risoulet:*

Aviéu bèn assaja de jita quàuquei flour  
Sus moun triste destin, mai faguè de fumado,  
Jan-Janet, sènso pipo, un memourable jour  
Qu'aviéu d'un pau tròup pròchi arramba sa pouleto  
E mi diguè dous mot!...

*Si fa d'abord pichounet, puei subran si redrèisso:*

A la fin siguè iéu  
Que fumèri tambèn sènso pipo...

*Fièr coumo Napouleoun à la vèio d'uno bataio:*

Rouseto  
Mi tenguè, pèr bouen ur, qu'emé lou sacrebiéu  
Sènso elo à soun Janet esclapàvi la pipo:

*Aussant leis espalo e desdegnous:*

“ Tè! voues pas, li fau puei, ma pipo de tàba!”

*E mando la man à la pocho pèr li prene sa pipo:*

E vague de garni...

*Souerte que lou bouquin e fa miejo bèbo:*

Mai ‘mé sa boueno lipo  
Roso si cargo alor de mi faire tuba:  
“ Zòu! mi vèn, courre lèu ti coucha sus ta vèsto “  
E roumpes pas la pipo!... ”

*Un pau estoumaga:*

E fauguè bèn l’ana...

**Après uno pausetò si reviéudo pamens:**

Mai restèri amoureux de sa poulido tèsto,  
E despuei que soun ome, un vèspre, a debana,  
Coumo la serp l’aucèu soun dous regard mi pipo;

*Em’ uno flamo apassiounado dins leis uei*

Vuei li countàvi dounc moun amour toujours viéu,  
Quand m’a lèu respoundu que li roumpiéu la pipo!...

*E rèsto desalena:*

Crudèlo!...

*Mai coumo es un pau filousofe, es pas Rouseto souleto que lou preóucupo:*

È pèr fini vias qu’ai roumpu la miéu!...  
È n’en siéu mau-countènt, car, iéu, crési pas foueço,  
Quand touto espèro ensin vèn subran de creba,  
Qu’un cachimbau roumpu pouesque marca de noueço:

*Metènt lou bouquin ei brigo:*

Un bouquin!... Ges de pipo!... Em' acò fai tuba!...

*E s'enva lentamen, en tirassant seis esclap.*



**Segoundo Garbeto**

*Lei Madalenenco*



## Lei Madalenenco

Lou soulèu dardaio :  
Mouto uno vapour dóu sòu arderous;  
    Au bord de la draio  
L'erbàgi rousti pren un toun terrous  
    Au tai de la daio  
Toumbon esparset, civado e blad rous.

Verei, la naturo  
Sèmblo que vestisse un èr plus pausa;  
    Au prat la verduro  
Es plus encro; au riéu que vèn l'arrousa  
    L'aigo es autant puro,  
Se soun cant galoi s'es proun ameisa.

Mai la Madaleno  
Douno à l'aubre enca de fru sabourous;  
    Vòuvolo, verbeno,  
Campanello fan de bouquet courous;  
    Aubo e nue sereno  
Enauron leis amo e lou raive es dous...

## Long de l'Uvèuno

Quand dóu trafé dur de la vido  
Mi sènti puei tròup alassa,  
Long de l'Uvèuno afrescoulido  
Emé plesi vau m'espaça,  
E sus lei ribo perfumado,  
Moun amo de raive abramado  
S'enauro lèu vers lei pantai  
Pres e gai;

E pèr que l'amo sounjarello  
Siegue enaussado au paradis,  
L'eigueto si fa bressarello  
Emé sei rajòu cantadis,  
L'aureto juego dins l'aubriho  
E l'armouniouso auceliho  
Esparpaio dins lei bouissoun  
Sei cansoun.

S'en bacelant, lei bugadiero  
Treboulon de-fes mei pantai,  
De sa voues galoio e lòugiero  
Aimi d'ausi lou dous cascai:  
- Iéu, dis uno jouvènto lèsto,  
Moun calignaire es pèr ma fèsto  
Que mi semoundè 'mé de flour  
Soun amour.

Iéu, dis uno outro mai temido  
Coumo m'arrestàvi jamai,  
Peiret d'uno garbo flourido  
Flouquè ma pouerto au mes de Mai.  
- Lou miéu viéu pas de regardello  
E mi diguè; - T'àimi, ma bello!  
En mi raubant lèu d'escoundoun  
Un poutoun.

- Iéu, siguè 'u tèms que si meissouno  
Que Jan... Mai lou brut d'un faus pas  
De la graciouso pichouno  
Coupò la counfidènci, ai ! las!  
E dins lou founs de la ribiero  
Viéu s'enrouita lei bugadiero,  
Car l'oundo dourmènt dins un traou  
Fa mirau.

Alor d'un brout carga de fueio  
Escartant lou fin ridelet :  
Es pas eici que l'on s'enuèio?  
Demàndi au charmant roudelet,  
E dei gèntei travaiarello,  
Pèr ma dicho galejarello,  
Recèbi un sourrire amistous  
Que m'es dous.

Puei persiguènt ma proumenado  
Fin-qu'eilamont vers Bèu-dina,  
Moun amo, à l'amour entrinado,  
A lèu mai fa de s'enana:  
Luen dóu trafé dur de la vido,  
Long de l'Uvèuno afrescoulido,  
A l'asard de s'enfuge ensin  
Es divin.

## Un poulit rescontre

La nue vèn de toumba plan-plan  
E negrejo,  
Car dins lou tèms niéu l'estelan  
Just clarejo  
E la luno atubo panca  
Sa viholo:  
Ai! s'anàvi manca  
Ma draiolo !

L'aureto dins l'èr calourènt  
Noun bresiho  
E, chaurihant, ausisse rèn  
Moun auriho  
La draio es d'un erbàgi drud  
Margaiado  
E s'estoufo lou brut  
De ma piado.

Pamens, davans iéu , dins l'escur  
Que soubrejo,  
Quicon de mai negre segur  
Serpentejo  
E s'aprocho... e se vounvoun dous  
Si l'ajuston:  
Es de bèus amoureux  
Que mi fruston.  
Qu soun ?... Quand m'an contro-passa,  
Pèr prudènci

Marchavon, d'un pas mai pressa,  
En silènci,  
E, tèsto clino, elo venié,  
L'amourouso,  
E contro éu si tenié  
Arderouso.

An passa; la nue leis embéu;  
Iéu, escòuti,  
Car s'embrassaran, elo em' éu,  
Mi n'en dòuti!  
E lèu fili gai moun camin,  
Que, quand peto,  
Mi douno un dous fremin  
Sa babeto.

## La chaumo

Pèr fuge la calourasso,  
La pichouno, au bouen dóu jour,  
Souto un sause, à la frescour,  
Fa la radasso.

Dins lei branco, un roussignòu  
Countèmplo, mut, la poulido  
Qu'à l'aise s'es endourmido,  
Plan-plan, au sòu.

## A Louis Astruc

*Pèr sa fèsto counmemourativo à l'Escolo de la Mar*

Ensin es au printèms, Astruc, que t'enanères,  
Quand lei Cacio just venien de pourta flour;  
Mai la primo revèn, e vuei, en toun ounour,  
Reprenèn l'Encensié qu'en partènt nous leissères ;

Mai pèr bèn ti lausa coumo va meritères,  
Nous faudrié toun dous verbe e lei frèsquei coulour  
Que dins tei Mousaïco e dins tei cant d'amour  
E dins ta Marsiheso en mèstre gaubejères,

E tout acò mi manco, e trevant Canedèu  
Mounte vanego encaro un brisoun de toun amo  
Au mitan dei bouissoun e dei lèio tant flamo,  
Quand falié que cuièssi un bouquet dei mai bèu  
Pèr pousqué dignamen eici ti faire fèsto,  
Ai trouva qu'uno flour, mai franco, s'es moudèsto.

## Coumpensacien

*A l'ami M. M\*\*\**

Plòu! e quand tout lou mounde  
Regardo, un pau tremoulet,  
Toumba l'aigo en abounde,  
Tu, restariés risoulet?

Plòu! e quand lei gourguiero  
Espouscon sus lei passant  
Au mitan dei carriero,  
Tu, ti fariés de bouen sang ?

Plòu! e jusquo ei caviho  
Pounan, fauto d'un batèu,  
E tu riés? - Mai lei fiho,  
Ve, fan vèire lei boutèu !

# Vesien d'estieu

## Sounet

Fa 'n soulèu que vous toumbo: ai cerca la frescour  
Sus lei bord dè l'Uvèuno e lèu mi l'a dounado  
Uno tousco de frais, d'oubloun encabanado,  
Qu'a visto soulamen sus lou mirau d'un gourg.

Aquito, à l'escoundu, crégni plus la calour  
E làissi, en pantaïant, s'acaba la journado...  
Es-ti bèn un pantai que de moun autinado  
A fa brusi pamens l'espesso ramo en flour ?

Es un glàri que viéu dins lou rebat de l'oundo ?  
Un glàri, aquelo enfant que sei trenello bloundo  
M'escoundon qu'à mita soun senet ferme e nus ?

Ah! quand siés puei dins l'aigo, o vièrgi creserello  
Qu'as fisa tei tresor à l'oumbro enganarello,  
Iéu, crési, dins soun ban, d'agué sousprés Venus.

## **Bouen Astru**

*A-n-un ami pèr la neissénço de sa pichoto Margarido, soun einèio.*

Uno margarideto !...  
Pèr coumença 'n bouquet courous  
D'àngi que vous rendran urous,  
Avès culi, bèus amourous,  
Uno flour dei mai poulideto.  
La flour ès en boutoun :  
Fau de calour pèr que trachisse;  
Ah! se poudian, pèr que flourisse  
E gaiardamen s'expandisse,  
Vous la caufarian de poutoun.

## **Pertoucanto leiçoun !**

### I

D'un blanc tapis de nèu la terro s'enmantello  
E dins leis aubre nus l'a plus ges de cansoun...  
Pàureis aucelounet, coumo soun cors trampello  
Souto seis alo fino!... O terriblo sesoun!  
D'un blanc tapis de nèu la terro s'enmantello !

### II

Acantouna dins lou fougau,  
Dóu tèmms que defouero nevejo,  
Nautre, eici tremoulant un pau,  
Mau-grat la flamo que petejo,  
Acantouna dins lou fougau.



### III

Just à la sousto, adaut, qu'uno branqueto douno,  
Dous quinsoun fan la paumo... Aluco: quent amour!  
Coumo l'un contro l'autre arderous s'amoulouno,  
Aparant soun ami de l'ourriblo frejour,  
Just à la sousto, adaut, qu'uno branqueto douno !

### IV

Coumo lei quinsoun eimen-nous!  
La vido sera mens crudèlo  
Se n'en pourtan lou pes à dous:  
Pèr agué lou bouen ur, ma bello,  
Coumo lei quinsoun eimen-nous !

## Escusen-lou!

I 'abiho es acamparello:  
Fau viéure en touto sesoun.  
De-longo travaiarellou,  
Cueie à la flour dóu bouissoun,  
De la couelo, dei pradello,  
Lou neitar que n'a besoun:  
A tort, s'ei man raubarello  
Fa sèntre puei soun fissoun ?  
Pèr d'engano mens crudèlo,  
Que de gènt plus marrit soun !

## Tèms d'Ivèr

Boufo un vènt que d'un buou derrabarié lei bano  
E lou fre vous trepano :  
L'a de glaço ei valat, de candeletto ei fouent  
E sèmblo pèr de-bouen  
Que de trèvo ei roudan an estaca lei pèiro...  
Oh! vuei, degun champèiro.

Sus la routo pamens, doues ouro adès planta  
Contro un viàgi arresta  
Que lou mistralas fer à l'entour s'encagnavo,  
Un parèu calignavo:  
Ah ! s'inquietavon pas de prendre uno frejour!  
Rescanfo proun, l'amour !

## Uno ourdounanço

### Conte

Sabes que l'a de mounde tant chichiéu  
Que d'élei si dis d'abitudò  
Que quand van faire un pet cridon:  
Segnour, ajudo!  
Vous afourtissi, iéu,  
Que la dicho es veraio, emai siegue un pau lèsto,  
Car l'ai visto, pariero fèsto.

Vous figurarés dounc que Madamo Cassian  
Es d'aquélei gènt que disian  
Qu'an quaucarèn toujours que li gaçaio  
E la pòu de mouri de-longo lei travaio ;

Autambèn tant de fes soueno soun medecin  
Pèr la mendro fouteso  
Qu'en fin de comte à-n-aquéu peso  
D'agué 'n pegoun parié que lou fa courre ensin  
Dous o tres còup dins la semana.

Mai, quouro a troup pica, s'esclapo la campano !  
Nouesto misè Pessu, l'autre dijòu,  
Quàuqueis ouro après sa dinado,  
Que l'avié goudifla doues sieto de faiòu,  
Si sentè balounado.  
Qu 's qu'a jamai d'un escanfèstre tau  
Subi la reno tempestouso ?

Mai nouesto rabinouso  
Mandè querre subran lou mègi à soun oustau :  
- Qu's qu'ague entre man que lou quite,  
Faguè recoumanda pèr soun serviciau  
E que vèngue au pu vite !  
E l'autre, mens rapide, es verai, que l'uiiau,  
Siguè proun lèu pamens pròchi de sa malauto  
Dourmihouso à mita,

Fresco coumo uno flour emé la rouito ei gauto.  
Basto! as pèr un còup mai pita !  
Lou brave ome pensavo  
Dóu tèms qu'aurihous escoutavo  
Lei long plagnun que l'èron debita :  
- Ah! moussu, se sabias! Ai moun vèntre que reno  
E siéu gounflo coumo un perus...  
Es grave, tout acò?... Lèu, levas-mi de peno !

Subre lou vèntre nus  
Qu'oundejo e si tiblo à noun plus  
E que souto sei det roudello  
Lou medecin à pichoun còup bacello :

Puei, cargant sei besicle e soun èr majestous,  
De la doulènto emé souin eisamino  
Lei dènt, leis uei, la boueno mino,  
Li fa sourti la lengo e li chaspo lou pous ;  
Puei loungamen reflechisse en silènci  
E soun verbe auturous

Laisso à la fin toumba coumo eiçò la sentènci :  
Vous vau d'un mot rassegura ;  
Se rendès quaucarèn sera pancaro l'amo  
E tout pèr lou miés virara :  
Avès besoun de faire un pet, Madamo!  
E pèr que sènso estras defouero siegue mes,  
— Car lou crèsi de grosso meno  
E d'acò tiri peno,  
Se voulès un counsèu, fès-lou, mai en doues fes !

## Ligueto

La fèsto es dins soun plen e deis èstro badiero,  
Em' un flot de lumiero,  
Jouious s'escapon lei refrin  
Dóu vièi tambourin.

Mai defouero un jouvènt, mau-grat la pluejo fino,  
S'escoude dins l'oumbrino  
Deis aubre e soun uei roudihant  
De plour es brihant,

Car si danso... e tròup vist qu'em' ardour viròutejo  
La bello enfant qu'envejo,  
Aro s'aluencho, malurous,  
Lou paure amoureux :

Lou bouen ur li fa ligo e deis èstro badiero,  
Em' un flot de lumiero,  
Crudèu, s'escapon lei refrin  
Dóu gai tambourin.

## La vióuleto

*A l'ami Astier nouvelamen acoulouri dei paumo academico*

L 'umblo vióuleto, dins lei prat,  
Entre l`erbàgi drud s'escounde,  
Mai quand de Mars lei rai daura  
Vènon puei rescaufa lou mounde,  
Leis amourous van, trefouli,  
La culi

E la floureto sòuvagello  
Dins l'erbo a bèu de s'acata,  
Avans que sa raubo tant bello  
L'ague leissado devista,  
Deja, suave, à la sentido  
S'es trahido...

Lou Felibrige, coumo un prat,  
A dins sei tepo de floureto:  
N'en sàbi uno qu'aviéu fleira  
Soun dous parfum, dins teis oubreto  
Fa gau, vuei, de vèire au grand jour  
Sei coulour.

## Passàgi de troupo

L'aire pur dóu matin embauma de sentour  
Sus la vilo jouiouso  
D'uno marcho guerriero estraio à tout l'entour  
Lei noto armouniouso ;

Au rampèu marciau lei gènt acourron lèu:  
Soun drapèu noble en tèsto,  
Un regimen que passo e reluse au soulèu  
Mete ensin tout en fèsto

E lei fiheto alerto, eissame mouvedis,  
Soun aqui lei proumiero,  
Emplissènt de sa joio e de soun cridadis  
Touto la grand carriero.

Lei troupié marchon fièr, en bèn marcant lou pas,  
Urous qu'es pas de dire  
De faire la culido,—o suave soulas!  
De tant poulit sourire.

Mai perdudo au mitan dóu roudelet courous  
De sei coumpagno fouelo,  
Leis uei nebla de plour, Janeto dei péu rous  
Dirias bèn que tremouelo ;

Bèu sourdat de vint an d'amour tout esmougu,  
L'a 'n an en aquesto ouro  
Que soun Jan s'enanè: Jan es plus revengu  
E la paureto plouro.

## Ei Cerieio

Au pèd de Garlaban que sa tèsto tubejo,  
Souto la raisso d'or dei proumié rai de Jun  
Que dei terro souspresso aspiro coumo un fum,  
Sèmblo que la grand plano au-jour-d'uei penequejo

Dins un prat sega tard tout-just se vias quaucun;  
Creirias que Bèu-dina tout entié feiniantejo...  
Lei cereisié pamens, que sa frucho lusejo,  
Escoundon tout un pople en soun encre fuiun.

Escoutas: ei piéu-piéu de l'ouroso auceliho  
Lei jòuinei cuieiris ajuston sa babiho,  
Sei crid, sei badinado e sei tèndrei cansoun,

E de fes un quielet desroumpe la culido,  
Segui dóu rire clar d'uno fiho poulido  
Qu'un jouvènt plen d'audàci embrasso d'escoundoun.

## L'àngi envoula

### A ma fremo

Ero tout-just dins sei dès mes L'adourablo anjounello :  
Emé sei péu rous qu'avien mes  
Uno tiero d'anello  
Autour de soun front lisc e pur,  
Emé soun fres caràgi  
E sei grands uei tout plen d'azur,  
D'un Jeuse èro l'imàgi.

Lou rire fasié dous trauquet  
Dins sei gauto redouno,  
Quand fusavo,gréule e fresquet,  
De sei labro mignouno.  
E lei poulit mot famihié  
Que deja bresihavo !  
E soun teté, quand lou voulié,  
Coumo lou demandavo !

Emé quente biais poulidet,  
Dins l'oustau, la mignoto  
Marchavo en vous sarrant lou det  
Dins sa fino manoto!...  
Que fasié pas?...  
Ero un tresor  
Veramen pivelaire  
Qu'auriés douna soun pesant d'or  
Pèr n'en èstre la maire.

Ai! las, avié 'nca ges de dènt,  
Mai, un jour, li venguèron  
E leis ourribleis aucidènt  
Dins lou lié la pleguèron :  
L'a vincudo, lou mau catiéu,  
Rèn que d'uno butado  
E, crudèu, leis àngi de Diéu  
Em' élei l'an pourtado...

Fremo, qu'auriés d'un cherubin  
Desira lei caresso,  
Diéu sourd bessai.t'à 'spargna 'nsin  
Un desbord d'amaresso,  
Car un terrèstre paradis  
Dins un matin si founde,  
Estènt que soun tròup vouladis  
Leis àngi d'este mounde.



## Au seren

La luno, esto sero, embéu leis estello  
Tout just un niéu blanc s'ausso à l'ourizoun;  
La draio es deserto... Ah! vène, ma bello,  
Que fau ta brassado à ma languisoun!  
N'ai fam !... Tout es siau... As pòu que s'atarde  
A nous espincha quauque aucèu voulant  
E que pas soulet l'astre nous regarde?  
Ve! nous va tapa l'oumbro dóu niéu blanc.

Au repausEs miejour... L'espandido tubo  
Souto un soulèu de ploumb  
Que de sei rai l'ardènci atubo  
L'erbàgi blound;

Dins tout lou plan la tèsto soumbro  
De dous chaine bessoun  
Escampo souleto un pau d'oumbro  
Sus de gazoun ;

Dous troupèu, qu'an d'entre lei lauso  
Derraba soun sadou  
D'erbo fino, aro fan sa pauso  
Au chaumadou.

Lasso, lei fedo penequejon  
Au fres tôteis ensèn  
Dóu tèms que leis agnèu sautejon,  
Lei pau-de-sèn.

E cresès coumo soun bestiàri  
Que douermon lei gardian  
Sousta de l'oumbro tutelàri?  
Ato! que dian ?

Es pas pèr dourmi qu'eici menon  
Cade jour soun fedan  
E qu'au souleias lou permenon  
Au founs dóu plan.

Lou pastre aimo la pastourello  
E, calignun divin,  
Eici pèr teni la candèlo  
L'a que sei chin.

## Boueno pratico

- Goutoun es mau: l'a coundanado  
Soun medecin... Mèste Brunet?  
- Ah! pas mai!... Mèste Imbert? De-bado!  
Mandè querre un mèste Janet  
Que s'èro istala just la vèio.  
De chanja 'nsin, tè! li counvèn !  
Eto ! destriés pas soun idèio?  
L'avié qu'à-n-éu que devié rèn !

## Remembranço

Coumo vuei lou trelus d'un soulèu resplendént  
Fasié couva la plano  
Souto la raisso d'or d'un beluguié ardènt  
Que fegoundo e trepano.

Lei floureto dei ribo e dei prat, coumo vuei,  
Eron fresco expandido  
E superbo creissié, mountavo à visto d'uei  
Sa tèsto acoulourido

Lei blad verd, lei prat verd emé lei tréule en flour,  
Coumo vuei, balançavon  
Seis oundo; lei bouissoun èron plen de sentour;  
Leis auceloun çantavon,

E, la man dins la man, de parèu d'amourous  
Ala crous dei draiolo  
S'aplantavon, fisant sei souspir, sei mot dous  
A l'auro courriolo ;

Un parfum, coumo vuei, souto lou dai sourtié  
Dei luserno esternido  
E noueste Garlaban segnourejava autié  
Dins sa pleno enlusido ;

Bèu-dina, coumo vuei, semblavo un paradis,  
Quand dins teis uei bevèire,  
Ma migo, un proumié lamp d'un amour duradis  
Pèr iéu si faguè vèire.

E que li fa 'm' acò se leis an an despuei  
Neva sus nouesto tèsto ?  
Lou passat, bello caro, entié renèisse vuei,  
D'abord que l'amour rèsto.

## **Voues mistico**

L'a d'ouro, de lue, de peisàgi  
Que d'un bouen ur escrèt passa  
Long-tèms nous counservon l'imàgi:  
Sàbi un prat de nue traversa;  
M'es plus permés, à l'ouro bruno,  
Indiferènt, de lou franqui:  
Bello, s'asseterian aqui  
Au clar de luno.

## Revenge !

Sus un viàgi de garbo rousso  
Zino revenié dei palun:  
Soun péu d'un diadèmo brun  
Cenchavo sa testeto douço,

E caressado dóu soulèu  
Aurias di l'antico divesso  
Dei meissoun ,tant sa poulidesso  
Fasié d'elo un flame moussèu.

E devié pantaia, la bello,  
Car sa bouqueto sourrisié  
E soun pur regard si perdié  
Dins quauco vesien tendrinello.

Or si trovo que justamen  
Pèire, qu'èu tambèn garbejavo,  
En sèns countràri caminavo  
Acavautant soun cargamen,

E lou jouve e bèu calignaire,  
Après agué proun sibleja,  
Ma fe! s'èro mes à manja  
De poumeto pèr si distraire.

Tambèn, au virant dóu camin,  
Quand tout-d'un-còup si rescountrèron,  
Pèire e Zino trefoulissèron  
En meme tèms d'un dous fremin,

E Pèire, em' uno paraueto  
Que subran li mountè dóu couer,  
Mandè 'no poumo, oh! pas bèn fouert!  
Sus lou senet de la bruneto.



## Lou sacrifici

Lou pastrihoun, crentous, la tèsto souto,  
Entre sei det virant soun capèu nòu,  
Respoundié rèn.

- Ta lengo es mudo,... Escouto! ...  
Lou jùgi fa; veguen, agues pas pòu ,  
Moun bèl enfant! Vou saupre, mèstre Alàri,  
Ço que fasiés dóu tèms que dins lou prat  
De soun vesin escapè toun bestiàri.  
Mounte ères, digo?

- Après! E que fara  
Pèr noueste afaire? aqui lou vesin Milo  
Rebèco vite, un brisoun reguignous.  
Dourmié vo noun, la respouenso es facilo,  
Mai chaujo rèn... Dei causo eiço 's lou nous,  
Moussu lou jùgi: à travès la baragno,  
Dés de sei fedo an passa dins monn bèn .  
Noun es besoun de faire de loungagno  
Pèr chifra just lou pres que mi revèn:  
M'an sacreja moun carrat de luserno;  
A dès escut gàsti pas la resoun.

Oh! sei resoun, Moussu, soun pulèu terno!  
Fa mèste Alàri: e s'èro de cansoun?  
Qu'èro mei fedo a-ti douna la provo ?

Zòu! parlo, tu, pèr lei metre d'acord!  
Repren lou jùgi.

- Aquelo serié novo  
Que soun bergié vouguèsse agué lou tort!  
Replico Milo. Ah! ço, anen, voulès rire?...  
Puei degun autre a de bèsti d'avé

Dins lou quartié !

...- Basto! tu, vas mi dire

Perqu' ères pas mounte èro toun devé  
O se dourmiés à l'oumbro dei baragno!  
Pa mai lou jùgi, aquéu còup rudamen.

Lou bergeiret sèmblo gounfle de lagno,  
Mai souerte pas de soun amudimen.  
Soun mèstre alor, leis uei fouero de tèsto,  
Li crido ensin :

- Perqué fas lou testard?

Aro li sòungi, aro va viéu de rèsto  
E siéu bèn sot de va vèire tant tard!...  
Lou meme jour m'an rauba mei galino,  
Moussu lou jùgi, e moun raubaire es éu...  
Oh!lou marrias! Mi fisant sus sei mino,  
Lou cresiéu brave autant que s'èro miéu  
E m'a voula !

- Iéu? d'uno voues doulènto

Fa lou jouvènt qu'aqui toumbo de plour,  
Puei mai si taiso.

- O, tu!... Mi despoutènto

Toun franc toupet!... Es clar: lou meme jour,  
A la memo ouro, an escapa mei fedo  
E m'an voula mei poulo; or pèr garda  
Siés tout soulet; survihes ni lei cledo

E ni l'oustau, puei quand l'es demanda  
Mounte ères, rèn!... Dourmié, o mi raubaves?  
Es un dei dous: siés voulur o feiniant!...

Un crid respouende :

- O Jan, que noun parlaves?

Digo-li dounc qu'ensèn calignavian,  
Que siés tròup brave e qu'es pèr noun mi vèndre  
Que disiés rèn... Ah! paire, sias crudèu !

Aguè 'n ressaut, mèste Alàri, d'entèndre  
Aquelo voues: sa fiho! E strange e grèu,  
Lou vaqui dounc lou mot de Santo-Claro.  
Alor prenènt la man dóu pastrihoun,

Lou vièi aguè de plour dessus la caro  
E lentamen diguè qu'acò: - Perdoun!

Milo ajustè:

- Soun acien es dei flamo!

Martir d'amour, s'es leissa dire ensin!  
Aquéu pitouet m'a tout boulega l'amo;  
Li baiaras mei dès escut, vesin !

Lou jùgi fa :

- Seran pèr la lièurèio !

- -Tè! 'mé sa maire aviéu peno à bada!...  
Dis mèste Alàri en riant...  
O, boueno idèio!  
Pèr moun revenge, anan lei marida !

## La chavano

Tout-escas souleiavo encaro  
Ardentamen,  
Mai coumo la pego es negre aro  
Lou fiermamen  
E, dins lou sourne que s'enausso  
De cade ourizoun, aro uiausso  
Terriblamen.

Dirias que lou jour a fa plaço  
A l'orro nue ;  
Ai ! ai! la trounado qu'estrasso  
L'espàci en fue  
E de sa duro restountido  
La plano es touto estrementido  
Emai lei pue!...



E l'aigo, e la grèlo à cournudo,  
Zòu! de toumba,  
Que, sei restanco pansarudo  
Aguènt creba,  
Es de pensa dins soun abounde  
Qu'uno nouvello fes lou mounde  
Va s'acaba...

Souspresso au mitan de la plano  
Entre que plòu,  
Pèr si sousta de la chavano  
Que li fa pòu,  
Souto un chaine de vasto ramo  
Berto s'encourre, la pauro amo,  
Tant fouert que pòu.

Mai la sousto es- ti bèn seguro  
E contro que?  
Lou tron, dien qu'aimo soun auturo;  
Dins un pauquet  
A soun pèd trepano la plueio  
E l'amour dessouto sei fueio  
Si tèn mouquet...

Tambèn, bord que l'es, la pouleto,  
Diéu! quent esfrai  
De si li pas vèire souleto!...  
L'aigo, parai ?  
Es qu'au peissoun que bèn agrado  
E pèr fugi la refrescado,  
Que vous dirai ?

Un bouscatié, charmant e joue,  
Bèn estampa,  
Souto la ramo dóu grand rouve  
S'èro acampa,  
E, de soun rescontre avalido,  
Lou bèu quielet que la poulido  
Laisso escapa !

- Oh! que malur, madameisello,  
Se vous fau pòu!  
Ai, de vous vèire palinello, Moun couer en dòu!  
Rasseguras - vous que l'on trovo,  
Anas, pas tant longo l'esprovo  
A dous, quand plòu !

Au parla gènt dóu calignaire  
Qu'ensin diguè,  
La jouvènto bouleguè gaire  
Mai sourriguè,  
Car fa plesi l'acoumpagnado.  
Alor cregnès l'aigo bagnado,  
Eu mai faguè,

Que coumo un lapin venias gaio?...  
Mai, ca-ta-clan !  
Em'un afrous brut de ferraio  
Dins tout lou plan  
Cènt còup cranejo lou trounèire ;  
Lei lamp, frenissès de lei vèire  
Segui lei lamp..

Elo, palo cou no lou maubre,  
Prègo: Moun Diéu !  
Mai éu: Venès plus contro l'aubre,  
Tout pròchi iéu.  
Es que sias deja bèn trempado !  
Vous a rudamen mau tapado  
Voueste faudiéu.

S'anavias prendre mau,pecaire!...  
E risoulet  
L'arrapo, elo lou leissant faire,  
Lou bout dei det :  
- Mai li pènsi! S'emé ma vèsto  
Fasian vite sus nouéstei tèsto  
Un tendoulet !

Car l'aubre coumo paro-plueio  
Es mens que rên  
E patouion dins uno mueio  
Lei bèu jouvènt  
E pèr leis amaluga 'ncaro  
Malamen li fouiton la caro  
Lei còup de vènt.

- O tèms d'infèr!  
Tempèsto ourriblo !  
Eu clamo mai,  
De vous senti, vous tant sensiblo,  
En tal esmai,  
Ma pauro enfant, mi sauno l'amo...  
Lou coupon de lengo de flamo  
Que fan esfrai.

Peton peralin dins lei coumbo  
De tron afrous  
E la jouvènto quâsi toumbo  
Sus sei ginous.  
Eu la soustèn contro soun pitre  
E, manèu, duerbe lou chapitre  
Dóu parla dous.

Elo l'escouto, mens paurouso,  
E la sabour,  
Pauc à pau, dei resoun courouso  
Seco sei plour,  
Que puei, quand vèn uno esclargido,  
Elo à-n-éu, d'estâsi sesido,  
Sourris d'amour...

Aro an fa souna lei campano,  
Bèu parèu nòu,  
E despuei jamai la chavano  
L'a plus fa pòu,  
Car, siegue o noun enmaliçado,  
Vuei si prenon à l'embrassado  
Touei dous, quand plòu.

## Vièi tablèu

Em'un varai de bras, susant,  
Ardidamen lou vièi peisan  
A desvira l'òurièro;  
Au bout de la sòuco arriba,  
Bourro sa pipo de taba,  
Lou bechard pèr cadiero,  
Fièr coumo un rèi... qu'aurié pèd nus!...

Leis òutis de la modo  
Chanjant vuei lei metodo,  
Aquéu tablèu, lou veiren plus.

## Cèrqui uno plaço !

Musico de Marius Arnaud

### I

N'a que pèr mestié fan la casso  
Ei tavan em' ei parpaioun,  
Mai s'avès ges de picaioun  
Emé de parpello d'agasso  
Fès jamai qu'un paure bouioun  
Vaqui perqué cèrqui uno plaço!...  
Ah! flame, sacrebiéu!  
S'avias uno plaço pèr iéu !

### II

Despuei de mes còurri bourrido,  
Mai n'en tròvi ges à moun goust;  
A vautre, esto sero, ai recous;

N'en saurrias pas uno poulido  
Qu'en mi tenènt lei bras en crous  
Plan-plan li gagnèssi ma vido ?  
Ah! flame, sacrebiéu!  
S'avias uno plaço pèr iéu !

### III

Ato! Siéu mens fla qu'un aràbi!  
Pèr soun afaire qu mi vòu?  
Vous óufrissi de bras tout nòu  
E que vous duraran, va sàbi;  
Lou travai'jamai mi fa pòu:  
M'aribo meme que l'acàbi!... ;  
Ah! flame, sacrebiéu!  
S'avias uno plaço pèr ié !

### IV

Ai pas, de segur, la vanello;  
Mi sènti lou sang lou mai viéu;  
La mar memo l'agoutariéu  
Rèn que pèr coumplaire uno bello  
E, bèn mai, desclavelariéu  
Lou fiermamen de seis estello!...  
Ah! flame, sacrebiéu!  
S'avias uno plaço pèr iéu !

### V

De resta lei man dins lei pocho  
Es dounc pas ço qu'àimi lou mai!  
Siéu dur: m'alassariéu jamai  
De dansa, de faire bambocho;  
N'en fariéu peta que-noun-sai  
A la loucho, ei carto em' ei bocho!.  
Ah! flame, sacrebiéu!  
S'avias uno plaço pèr iéu !

## VI

Quand vèn lou tèms de la becasso  
Vous caminariéu tout un jour,  
Coumo aussi, plen de boueno imour,  
Tout un jour vous fariéu la radasso:  
Siéu gai, countènt, paciènt, toujours!  
Ah! zòu! qu mi trovo uno plaço?...  
Ah! flame, sacrebiéu !  
S'avias uno plaço pèr iéu!

## VII

Ah! vous, lou marchand de farino,  
Serias proun bouen pèr m'emplega!  
Tè! m'anarié de m'empega  
Un pau de blanc dessus la mino!  
Mai, li pènsi, faudrié plega  
Souto lou fais ma pauro esquino ?...  
Ah! fiche, sacrebiéu!  
Leissas que préngui moun fusiéu !

*Lou cantaire, estènt que cercavo realamen uno plaço, revenié:*

## VIII

Noun, blago à part, es bouen de rire,  
Ma lou serious vèngue à soun tèms!  
Sènso travai, siéu pas countènt:  
Ai bello plumo e gai sourire;  
S' em' acò sabias, bràvei gènt,  
Un bouen patroun, mi va fau dire:  
Ah! merci, sacrebiéu!  
S'avias uno plaço pèr iéu!

## Pèiro escricho

### Souto un calvèri;

O Crux, ave !

Pastour divin, d'aquesto auturo  
Couvo d'amour nouesto planuro;  
Viho sus toun avé!

## L'amo dei flour

*à Na Berto R.\*\*\*, la nouvieto gènto e bello.*

Bèu novi, mi pren cade jour,  
Quand vau à travès la campagno,  
De mi demanda se lei flour  
An sei joio e sei lagno.

L'umbe tulipan qu'au soulèu  
Si duerbe o qu'à l'auro si giblo,  
Iéu, siéu pèr crèire qu'ague, en brèu,  
Uno armeto sensiblo.

An pas, rouseto e jaussemin,  
Lou meme parfum en touto ouro;  
L'agoulènço, au bord dei camin,  
Sèmblo de fes que plouro...

Vias pas ?... Quand es sourne lou cèu,  
Que l'auro es frejo o lou vènt rounflo,  
Lei flour, dins un escuei mens bèu,  
D'amarun sèmblo gounflo;

Mai se l'eigagno tendramen  
Leis a, dins la nue, refrescado  
E que lou soulèu lentamen  
Leis ague puei toucado,

Au dous frusta d'un parpaioun  
O de l'aureto que lalejo,  
Lei vias vite prendre de toun  
E soun encèns floutejo...

Ensin pensariéu que lei flour  
Marcon sa tristesso o sa joio,  
Segound qu'escampon mai d'oulour,  
Que soun blede o ravoio.

Or, dins soun èime simple e franc,  
L'uno de l'autro es pas jalouso  
E l'ur de quaucuno subran  
Lei fa tôtei jouiouso;

E m'es avis que, se l'Amour  
D'élei cueie la plus poulido,  
Estènt qu'es lou sort d'uno flour  
D'èstre pèr éu culido,

Rèsto uno lagremo au pecou,  
Mai la planto, fièro, es en joio  
E leis àutrei flour de-pertout  
Embaumon, soun en voio...

E, vivo l'Amour que, passant,  
A dei flour chausi la plus bello,  
Pèr la rèndre urouso en l'aussant  
Au païs deis estello!



# Sounet

*Au grand e moudèste Enri Fabre*

Au tremount d'un bèu jour d'estiéu,  
Quand la brusissènto cigalo  
Si taiso en replegant seis alo,  
Lou vièi meissounié pensatiéu

Countèmplo, entre lei blad, lou siéu  
Qu'ime de sa susour escalò  
Dei flanc de la terro meiralo,  
E d'ourguei briho soun uei viéu...

Coumo éu, d'assetoun sus ta garbo,  
Tu poues, risoulet souto barbo,  
Remira ta recordo vuei:

Coumplido aquelo bello jouncho  
Qu'amiran, nautre, lei man jouncho,  
T'es bèn permés un noble ourguei.

# Perqu'as beissa leis uei ?

Musico de Marius Arnaud

## I

Es-ti vrai, bello jouvènto,  
Qu' ai pas soulamen pantaia ?  
Lou secrèt de moun amo ardènto,  
Segur, l'aviéu pas degaia,

E mi sémblo pamens de crèire  
Que pèr moun bouen ur l'as sousprés,  
Estènt qu 'adès ai cresu vèire,  
Dins toun regard, que m'as coumprés,

Car, emé tei jòuineis amigo  
Quand t' ai visto au-jour-d' uei,  
S' es pas vrai que m' aimes, digo!  
Perqu' as beissa leis uei?

## II

Quand tôtei vous ai rescountrado,  
Es ana 'n tôtei moun salut,  
Pamens ni Roso ni Nourado  
L 'ai dins seis uei vist de belu;  
Touei doues, graciouso e risouleto,  
M' an regarda bèn francamen,  
Mai tu ma bello, o, tu souleto,  
As agu coumo un frenimen,

Car, emé tei jouineis amigo  
Quand t' ai visto au-jour-d' uei,  
S' es pas vrai que m' aimes, digo!  
Perqu' as beissa leis uei?

### III

Sus soun front, quand mi saludavon,  
L'ai pas rèn vist que sa frescour,  
Mai tu, sus tei gauto mountavon  
Subran lei plus vivei coulour:  
Cessèron pas uno passado  
Soun rire clar, soun parla fouert,  
Mai tu, subran, ti siés teizado  
Coumo s'avié fai toun couer,

Car, emé tei jouineis amigo  
Quand t'ai visto au-jour-d uei,  
S'es pas vrai que m'aimes, digo!  
Perqu' as beissa leis uei?

### IV

Long tèms t'aviéu visto esmougudo  
Que dins mei pantai soulamen,  
Sènso que de ma languitudo  
T'aujèssi dire lei tourment,  
Mai vuei lou fin founs de moun amo  
Sènti bèn qu'enfin l'as sousprés  
E que mespreses pas la flamo  
Dóu couer urous que m'as tout pres,

C'ar, emé tei jòuineis amigo  
Quand t'ai visto au-jour-d'uei,  
S'es pas vrai que m'aimes, digo!  
Perqu' as beissa leis uei?

# Lou proumié bais de la Rèino

*à Na Margarido Priola, rèino dóu Limousin, elegido rèino dóu Felibrige*

Prouvènço e Limousin, à l'aubo luminoso  
De nouesto lengo sabourouso,  
Lèu cantèron à l'unissoun  
Mémei cansoun,

E s' Aubouravon puei, lei dous fièr pople fraire,  
Ei mémei refrin empuraire,  
Pèr defèndre o pèr counquista  
Sei liberta.

Leis us, lei tradicien, lou verbe nous fan provo  
Qu'avèn encaro à l'ouro novo  
Pèr tout ço qu'à l'amo fa gau  
Un culte egau;

Aussi, lei Limousin, quand nous fasien ligueto,  
De sa rèino Margarideto  
Bevènt lou gàubi gracious,  
N'erian jalous;

Mai, rèino bello, vuei nous fan pas plus la figo,  
Despuei que vouéstei bouco amigo  
Nous an manda, sus vouéstei det,  
Soun fres riset,

Bais pur, bais soubeiran, plen de reialo gràci  
E dóu trelus de vouesto fàci,  
Que gardaren, dous recounfouert,  
Dins noueste couer...

Prouvènço e Limousin, aro que lei pivello  
L'esplendour de la memo estello,  
Canton que mai à l'unissoun  
Mémei cansoun.

## Vox populi

Lou jour triste qu'en terro santo  
Moun bouen paire siguè pourta  
L'aguè ges de poumpo impausanto,  
Mai d'ami qu'èron atrista;  
E lei gènt que sus lou passàgi  
Dóu paure mouert si soun trouva:  
Es un brave ome que s'enva!  
Fasien. Aquéu simple lengàgi  
Miés qu'un bèu discours mi marquè  
L'ounour dóu mounde e mi touquè.

## Vesien

De-long de la baragno uno raubo passè,  
Frenissènto;  
Un parèu de quinsoun dins l'azur fugissè  
D'espavènto;  
Un jouvènt afouga tout-d'un còup sourgissè;  
Calourènto,  
Si frustèron doues bouco: un dous brut s'ausissè;  
  
Sourrisènto,  
Vers sa bastido, alin, lèu-lèu despareissè  
La jouvènto;  
Eu, long-tèms, dóu regard, long-tèms la seguissè,  
L'amo ardènto,  
E l'auceliho mai dins l'oumbro s'enfounssè  
Brusissènto.

# L'espèro

L'a 'no ouro qu'es aqui plantado  
Au bout dóu carreiròu,  
Contro uno poumiero acoutado,  
L'uei terne e fisse au sòu.

Sei pichoun, em' un troues de vèire,  
Fan un pous, afouga;  
Elo, mado, sènso lei vèire,  
Lei regardo juga.

Es palo: sus sa fâci maigro  
An raja tant de plour!  
Soun regard, dei peno tròup aigro,  
A perdu touto ardour;

Soun péu sedous, l'aureto fouelo  
Lentamen l'a desfa  
E soun sen superbe tremouelo  
Dei souspir estoufa...

La paureto ensin à l'espèro  
Cade matin revèn:  
L'a 'no mesado deja l'èro,  
Dins l'ànci que la tèn;

Vuei l'es mai coumo à l'ourdinàri  
Gounflo de sa doulour,  
Mai si fa plus dur soun calvàri,  
Lei jour couchant lei jour.

Soun cors linge subran ressauto:  
S'ause sus lou camin  
Un pas pesant: lou couer li sauto  
D'un ourrible fremin.

Lou futour, l'amo treboulado,  
Passo, leis uei beissa  
Pèr noun la vèire desoulado:  
A rèn pèr li leissa...

Souto elo lou sòu si prefoundo:  
Pas un plour, pas un mot;  
Dóu sang que dins sei veno boundo  
S'es arresta lou flot;

Puei, blanco, lou front vers la terro,  
A travès dei meissoun,  
Coumo uno innoucènto quand erro,  
S'enva 'mé sei pichoun.

Ah! coumo es crudèlo la guerro!

## **Ausso lou front, Prouvènço !**

### **cansoun de guerro**

Musico de Marius Arnaud

#### **I**

L'avié long-tèms que nouesto Franço  
Fasié 'nvejo ei bandit german,  
Quand dins un jour de maluranço  
Sus elo pourtèron la man;

Mai dins sei prouvinço fidèlo  
Elo avié! just fa lou rampèu  
Qu'uno armado erouïco e bello  
Marchavo souto sei drapèu.

A la voues de la noblo Franço,  
Prouvènço, an lèu respoundu tei enfant;  
Pèr la suprèmo deliéuranço  
A la patriò an semoundu soun sang;  
E quand deman va clanti la vitòri,  
Salut de nouéstei liberta,  
Sachènt qu'as pres ta part de glòri,  
Ausso lou front, Prouvènco, emé fierta!

## II

E quouro à l'assaut dei counfino  
Founsè lou barbare en furour,  
Pèr faire un bàrri de peitrino  
L'avié 'qui lei fiéu dóu Miejour;

Davans la senistro avalanco  
Foueço toumbèron matrassa,  
Mai n'en soubrè pèr la restanco  
Que defendèron de passa.

A la voues de la noblo Franço,  
Prouvènço, an lèu respoundu tei enfant;  
Pèr la suprèmo deliéuranço  
A la patriò an semoundu soun sang;  
E quand deman va clanti la vitòri,  
Salut de nouéstei liberta,  
Sachènt qu'as pres ta part de glòri,  
Ausso lou front, Prouvènço, emé fierta!

## III

Dins lei plus ourriblei batèsto  
Lei nouestre an despuei tengu pèd  
E lei valènt que soun en tèsto  
L'an toujours marca soun respèt;

Ai! las, la mitraio crudèlo  
A mes nouesto famiho en dòu,  
Mai la glòri leis enmantello,  
Leis eros coucha pèr lou sòu.



A la voues de la noblo Franço,  
Prouvènço, an lèu respoundu tei enfant;  
Pèr la suprèmo deliéuranço  
A la patrio an semoundu soun sang;  
E quand deman va clanti la vitòri,  
Salut de nouèstei liberta,  
Sachènt qu'as pres ta part de glòri,  
Ausso lou front, Prouvènço, emé fierta!

#### IV

Uno aubo vuei plus radiouso  
Clarejo alin vers l'ourizoun;  
Es uno pas vitouriouso  
Qu'auren misa pèr sa rançoun

Nous aura rendu nouesto Alsaço  
E noueste pople coumo aièr,  
D'antico e valerouso raço,  
Restara libre, grand e fièr.

A la voues de la noblo Franço,  
Prouvènço, an lèu respoundu tei enfant  
Pèr la suprèmo deliéuranço  
A la patrio an semoundu soun sang;  
E quand deman va clanti la vitòri,  
Salut de nouèstei liberta,  
Sachènt qu'as pres ta part de glòri,  
Ausso lou front, Prouvènço, emé fierta!

## Souto un crucifis

Crestian, en crous aluco-mi:  
Eis ouro gaio, eis ouro tristo  
Sus iéu pauso emé fe ta visto:  
Siéu lou Sauvaire, siéu l'ami.

# Sus la Marno

## A noueste Marescau Joffre

Dins l'auragan e lou trounèire,  
Dins lou negrun dei nivoulas  
Vèn lou capoun-fèr destrusèire;

Si rounso, l'ignoble aucelas,  
Samenant que rouino e misèri  
Dins soun esperfors brutalas;

Dóu bou pargue fa 'n çamentèri  
E, leis àrpi roujo de sang,  
Li comto establi soun empèri.

Davans lou moustre menaçant  
L'avé, pecaire ! si replego,  
Mai soun capo si saup puissant:

Dins uno noblo frenetego  
Au negre aucèu fa soulamen:  
Passaras pas aquesto rego!

E dins un rude engajamen  
Afrounto la bèsti croucudo;  
Au gavai la pren bravamen,

L'estregne, la buto, e rendudo  
La jito au sòu: pèr la fini  
Fau, certo, encaro un pau d'ajudo,

Mai lou bestiàri es estèrni.

O sublime sourdat, acò fugué ta gèsto!  
Dins Paris chaupina l'enemi triounflant  
Comto dins quàuquei jour coumença la grand fèsto,

Mai subran davans éu t'auboures, barbelant:  
Teis eros dóu tudesc an roumpu l'abrivado  
E lou fan recula l'espaso dins lou flanc.

Nouesto Franço es sauvado.

## **Lei Rampau**

Jèsus intro à Jerusalèn:  
Lou pople à l'endavans li vèn  
Emé de rampau lei man pleno;  
Mai lèu Jèsus, lou front saunous,  
Mounto au Calvèri emé sa crous  
E lou meme pople lou meno.

Ingrat d'à founs, lou pople a resta tau:  
Vite en espino apouncho lei rampau.

# A Garlaban

*Soun enlusido*

*Es ma vido. (Ma deviso)*

O Garlaban, moun Garlaban,  
Que 's acò ? La luno barbano,  
Amistouso, d'un long caban

Espés e lourd de blanco lano,  
Adematin t'a-ti vesti  
Pèr coucha lou fre que trepano

O l'ome que li vian a-ti,  
D'asard, sus ta vasto peitrino  
E sus toun front apesanti,

Escarnpa soun sa de farino?  
Ta tèsto, vuei, ;a viéu pas bèn,  
Mai sèmblo proun qu'as palo mino.

Douermes enca ? Si pòu tambèn  
Que l'aubo, un pau galejarello,  
Pèr sousta lou souem que ti tèn,

Coumo d'un ridèu de dentello  
Plan-plan t'ague vougu tapa  
De la nèblo que t'enmantello !

Ti viéu que mens! Agouloupa  
Coumo dins un niéu que t'escoude,  
Aro, à ma visto as escapa!

De toun caire es lou bout dóu mounde!  
Blanc!... Blanc !... Tout es blanc!... Es la nèu  
Qu'esto nue toumbavo en aboude:

Au sòu l'a 'n tapis blanrquinèu!

O Garlaban, duerbe tei ciho;  
Regardo: uno fèblo lusour  
S'alumo alin, crèisse, escandiho;

Dins sa reialo resplendour  
Es lou soulèu, toun gai coumpaire,  
Qu'en riant escarto la brumour;

Sei rai d'or purificon l'aire,  
Sa lus si pauso sus toun front  
E dins l'azur escrincelaire

Ta tèsto embrecado dei tron,  
Fièro coumo de la tempèsto  
S'avié jamai subi l'afront

E sereno, si manifèsto,  
E la naturo tout-d'un-còup  
Sèmblo que pren un èr de fèsto;

La nèu coumo un vaste lançòu  
A bèl envelopa la plano,  
Ti vian: avèn plus l'amo en dòu.

Bello proumesso qu'es pas vano,  
Emé la lus que nous fa gau  
Vendra la calour soubeirano:

Fa bouen en bas, quand luse en aut!  
O mount sacra, toun enlusido  
Es dóu reviéure lou signau:

La nèu s'enva, revèn la vido.

\*

O Garlaban, lou verd dei pin  
Que formon ta cabeladuro  
Lèu, souto lei bais diamantin

Dei souleiado vivo e puro,  
Taco la tafo de la nèu  
E deja la biso es mens duro;

Toun vièsti blanc s'enva 'n moussèu  
Emé l'alén de ta peitrino  
Que mounto en vapour vers lou cèu;

De soun pesant mantèu d'armino  
Aussi s'aléujon tei pendis  
Au dardai que leis alumino;

Tout redevèn boulegadis,  
Garlaban, à tei pèd; chauriho:  
Leis aucèu deja cantadis,

Dins la plano que si reviho,  
Desertant lei trau de roucas,  
Vènon bousca 'n pau de graniho

E voulastrejon ei ribas;  
Dins la court pito la poulaio  
E lei moutoun souerton dóu jas

Au din-doun-doun de sei sounaio;  
En siblant un èr lou peisan  
De-long dei baragno varaio

Galoi, la poudadouiro en man.

\*

O Garlaban, aro vas vèire  
Tourna lei fegòndei sesoun:  
L'aubre a sei boutoun proumetèire,

En erbo encaro es la meissoun,  
Mai basto lou soulèu t'inounde  
De sa clarour qu'en couvesoun

Sènso relàmbi tèn lou mounde,  
E veiren lei frueit e lei flour  
E lei blad verd crèisse en abounde;

Lou cèu laisse escampa sei plour,  
D'aise sus lei terro bagnado  
L'aureto puei vèngue à soun tour,

Souto lei càudeis alenado  
Lei prat seran vite madur  
E lei cuire à pognado

Roso e cerièio en courau pur;  
Lou rire e lei cansoun de joio  
Alougèiron lou travai dur:

Ei cauco, ei vendùmi galoio  
E pèr leis òulivado aussi  
Cantaran lei sòuco ravoio.

La vido ensin, mount benesi,  
Plus douço nous es coungraido,  
Quand sus ta cimo a trelusi

La benfasènto souleiado.

\*

O Garlaban, n'as vist passa  
Coumo acò de sesoun diverso  
Despuei que, gigant alassa

Bessai dóu batedis deis erso,  
Ti siés pausa sus toun cresten,  
Fleiroun dóu mounde en boulouverso!

Retenènt puei tei batemen,  
As resta mut e soulitàri  
Pròchi dei pople en mouvemen;

Ço qu'èro eis epoco primàri  
La bello terro dóu Miejour,  
Sa benuranço e seis auvèri,

Emé Ventùri e lou Ventour,  
Emé lei Mauro, emé Bartagno  
N'en poues charra dins l'escabour.

As vist lei plan cubert de sagno,  
As vist e Ligour e Latin,  
As vist la neissènço d'Aubagno

Quand fugissien lei Sarrasin;  
As vist pèr mena seis afaire  
S'ouboura de grand ciéutadin,

As vist l'ardour de nouéstei paire  
Quand, fièr, aparavon soun nis,  
E soulet nous pourriés faire

L'istòri entiero dóu païs.

\*

O Garlaban, au founs de l'amo  
Es pèr acò qu'à ta vesien  
Sènti un amour viéu que m'enflamo:

Es perqué dei generacien  
Que n'en descèndi as vist la glòri;  
Es perqué de nouesto nacièn

Simboulises la noble istòri;  
Es perqué au front pouertes la crous  
Qu'à nouéstei bèn, à nouéstei bòri

Dóu cèu nous adue lou secous,  
La crous qu'an planta nouéstei paire  
Pèr fin que lou Diéu generous

Vihe toujours sus lou terraire,  
Sùs lei recordo e lei meissoun  
E sus la man que tèn l'araire;

Es pèr tant de piei resoun  
Que ma flamo pèr tu s'animo  
E que t'ai mes dins moun blasoun.

Vaqui perqué, bèuta sublimo,  
Quand esbléugisses de clarta,  
Tresàni, cigalo menimo,



Davans ta fièro majesta;  
Vaqui perqué toun enlusido  
Ardidamen mi fa canta

Elo m'esmove: elo es ma vido!

## Retour

V eici dounc lou vièi oustau  
Que li prenguèri racino:  
Coumo èro es encaro tau;  
Seis entour an memo mino;  
Mai, las! mounte soun lei gènt  
Qu'èron tant brave e tant gènt?

Ah ! lei gènt!

## A la Mar

### Pèr sei vitimo

O mar, sublìmo encantarello,  
O mar, crudèlo enganarello,  
Ti venèn saluda!  
O mar, bello capriciosuso,  
O mar, toumbo misteriosuso,  
Noueste uei ti vèn sounda!

Dins ta resplendour siés sublìmo:  
L'ome, creaturo menimo,  
N'en rèsto counfoundu:  
Tei flot d'esmeraudò, toupàsi,  
Safir, l'enaaron dins l'estàsi,  
En de raive perdu.

La terro au matin si reviho,  
Tintourlado pèr l'armounio  
De tei jouious risènt:  
Deja tei perlo blanquinello  
Li fan dei plus richei dentello  
Un orle esbléugissènt,

E coumo uno tèndro mestresso,  
Sènso uno pauso, la caresso  
Toun balans bressarèu,

Dóu tèms que lou soulèu dardaio  
E qu' emé tu danso e gaçαιο  
Soun rebat beisarèu;

E de-longo ensin, tu, fouguejes  
E mouvedisso beluguejes  
De diamant e de fue,  
E dins l'escur, quand t'enmantello,  
Siés puei lou mirau deis estello  
Clarejant dins la nue.

Oh! mai, redoutablo sereno,  
Ti viant tranquilasso e sereno,  
Quand l'ome ardit ti vèn  
Fisa seis espèro e sa vido,  
Emé teis oundo assòuvagido,  
L'enganes tròup souvènt,

Car siés perfido e siés crudèlo,  
S'encagnon toun imour rebello  
Leis àutreis elemen,  
Se, dins toun pitre qu'encourrouso,  
Lou ventaras subit trigouso  
Toun flot prefoundamen.

Alor rèstes belasso encaro!  
Quand enferounido e barbaro  
Assautes lei roucas,  
Quand en mountagno toumbadisso  
Au large toun oundo s'eirisso,  
Es bèn d'esplendour qu'as !

Quand à la terriblo rounflado  
De l'aire ajuston, tei oundado,  
Soun afrous mugimen,

Quand es en fùri la tempèsto,  
S'aujan encaro aussa la tèsto,  
Sian dins l'espantamen.

Mai es alor que siés ourriblo!  
Malur à l'ome qu'invinciblo  
A cresu ti dounta!  
Ai! brutalamen lou chabisses  
E pèr toujours l'apre-foundisses  
Dins toun sen revòuta!

E deis iro de la naturo,  
Qu'es Diéu meme que leis empuro,  
Pamens n'avié pas proun:  
Lou marridun de l'oumenaio,  
S'armant de ruso e de mitraio,  
A leva sa rançoun,

E quouro pèr la deliéuranço  
De nouesto magnanimo Franço  
Voulavon seis enfant,  
De la barbarié maufasènto,  
O mar, ti siés facho counsènto  
En leis apre-foundant!

Vuei ti reclaman lei vitimo  
Que dins tei prefoundour entimo  
As degu counserva,  
Mai nous dien qu'après la batèsto  
Plus rèn deis eros crane rèsto,  
Que plus rèn n'es sauva.

Eh! bèn, noun, de tant de valènço  
Quaucarèn rèsto en survivènço,  
Quand lou dramo es fini:

De sei bèus enfant la famiho,  
De sei fièr guerrié la patrio  
Gardon lou souveni.

E venèn vuei, mar ufanouso,  
Sus ta ribo meravihouso  
Escampa nouèstei plour;  
Sus teis erso boulegadisso  
E voulountouso e courredisso  
Venèn jita de flour.

Oh! Pourtas-lèi, tu 'mé la briso,  
Fèble oumàgi que simbouliso  
Lou record toujours viéu,  
Sus lei founsour misteriouso  
Ounte, vitimo glouriouso,  
Soumihon nouèstei fiéu!



**Tresiemo Garbeto**

*Lei Darreirencu*

## Lei darreirencò

Quand lou soulèu passo plus bas  
E lei nue si refrejon,  
Qu'au rounfle rau dóu ventaras  
Leis aubre s'espoussejon  
E que lei fueio jouno au sòu  
Menon la farandoulo,  
Bèn mens enflouro lei draïòu  
La naturo sadoulo.

Pamens à l'abri dei ribas  
Si fa 'nca la radusso;  
En de revèire tranquilas  
L'estiéu fini repasso  
E 'mé sei generous dardai  
Lou soulèu enca douno,  
Coumo ei couer ravoï de pantai,  
De bèu jour à l'autouno.

En s'espaçant leis amoureux  
Cueïon la centaurèio;  
Acampon en fais óudourous  
Elioutròpi, pensèio,  
E de fes, à l'asard dei pas,  
Courbo-dono, amoureto...  
Lou prat meme, que rèsto ras,  
A 'nca quàuqueï floureto.

# Rèino dei flour !

*Pèr lei noueço de Mirèio e de soun galant jardinié.*

Dins soun jardin un jardinié sounjavo;  
- De la naturo artistansen mei man  
An acampa lei flour lei mai suavo...  
E creirias rèn de plus charmant!

E pensatiéu tenié sa tèsto clino.  
Que! li disié la roso, aluco un pau;  
Siéu bello, viés ! Ma frescour es divino;  
Tout mi douno un escuei reiau!

Dins lou gazoun, li venié la vióuleto,  
Ai bèu m'escoundre umblamen à l'oumbrun;  
Mi troves lèu, quand va voues, tremouletto,  
Trahido pèr moun fin parfum.

- E nautre aussi, lou jaussemin replico,  
Sian delicat e noueste alen es dous!  
Pèr l'apiela, la moudèsto angelico  
Duerbe sei boutoun óudourous.

E l'iéli pur aussant soun blanc calici  
Que soun trelus vous fa parpeleja:  
- La vertu, dis, creses, à toun judici,  
Que mai que iéu pòu blanqueja?

Lou fin muguet e l'auto tuberouso  
E l'agoulènço alongon soun pecou  
Pèr l'aprouva; la campaneto, urouso,  
S'arrapo à-n-un pèd de fenou.

La ginouflado e la margarideto  
Duerbon soun flo de fuioun dentela:  
- Regardo, fan, coumo sian poulideto!  
E se puei nous fasiés parla!...

Mai éu sourris: se leis interrogavo,  
Claramen saup ço qu'élei respoundrien;  
A passa tèms qu'ancious demandavo  
Lou secrèt que vuei li dirien.

Eu sourris dounc en regardant sei planto:  
Glaujo, arangié, pensèio, canto-gau,  
Lilas, passien l'òufreon esbrihaudanto  
Sei flour magico que fan gau.

Lou meme crid s'aubouro de tout caire:  
- Coumo sian sano e coumo sentèn bouen!  
Coumo sian bello e coumo lou creaire  
Nous a mes de frescour au frouent!

Lou mèstre alor li respouende, pasible:  
- Escoundès-vous! Plus pur que l'iéli blanc,  
Plus dous, plus fres que vautre, e plus sensible,  
De Diéu counduissi un riche plant;

Vous l'adurrai; mai mi vèn à l'idèio,  
O roso bello, o mei supèrbei flour,  
Que palirés, de ma roso Mirèio  
En viant la gràci e la douçour.

Lou jardinié li tèn vuei sa proumesso:  
Dins soun jardin remudo lou plant nòu  
E cado flour pèr vèire la divesso,  
Pauro! s'estiro tant que pòu,

E tout-d'un-tèms la trovo encantarello.  
Nulo em'acò qu'ague de jalousié:  
Pèr ounoura la rèino subre-bello  
Ausson tòutei soun encensié.

E l'ome, urous, vuei sounjo plus, mai canto;  
De soun bouen ur trefoulisse e si dis:  
- Verai, lou cèu pèr sa gràci marcanto  
De moun jardin fa 'n paradis!



## Oundino

Fouelo, si viéuton dins la mar:  
Tout-just uno teletto fino  
Escounde sei formo divino  
Que baison d'amourous regard;  
Quand souerton, clino e tremouletto,  
Sei tetounet fan de perleto,  
E de rajoulet de diamant  
S'escampon de sei man.

## Alegre !

*A l'ami J. S\*\*\*, tambourinaire, em' à misè A. Poulet, sa bello nòvi.*

Alègre, ami tambourinaire!  
Pèr que metes la danso en trin  
L'a d'ourdinàri qu'à ti faire:  
c! toco, tambourin !

E lei parèu de gai dansaire  
En cadènci emé tei refrin  
S'enliasson lèu, cacalejaire:  
Zóu! toco, tambourin !

Mai es tu, benura coumpaire,  
Que tires vuei de l'escutin  
Lou flame numerò gagnaire:  
Zóu! toco, tambourin!

As encapa, bèu calignaire,  
Uno pouleto, moussèu fin  
Que Diéu esprès ti deguè faire:  
Zóu! toco, tambourin!

Ensin lou divin assoustaire  
Ti mete à-n-un riche festin  
Que l'amour n'es lou counvidaire!  
Zóu toco, tambourin!

E se 'm' acò soun det creaire  
Dins lou nis pauso un cherubin,  
Aurés un fougau encantaire:  
Zóu! toco, tambourin!

Bèu nòvi, noueste couer eimaire,  
Pèr bèn-astra voueste destin,  
Acò 's lou vot que vous vén faire:  
Zóu! toco, tambourin!

Alègre, urous tambourinaire!  
As lou bouen ur sus ton camin:  
L'amour es lou segur menaire!  
Zóu! toco, tambourin!

## **Ban de sero**

Au bord de mar s'èron leissa sousprendre...  
A jour fali, lou caud es gaire mendre;  
L'ouro es discrèto e lou flot bèn tentant;  
La cando espouso, un brisoun tremoulant,  
Intro après éu dins l'oundo fresco e semo:  
Ban de delici!... E 'm' acò l'aigo memo  
Amouesso pas de soun sang la coumbour...  
Tout èro siau: dei formo fino e bello  
La nue souleto escoundié l'esplendour,  
E lei bras nus, souto l'uei deis estello,  
S'estregnèron d'amour.

## Casteu en Espagno

Es-ti besoun d'èstre riche  
Pèr si faire castelan ?  
Se fau d'or, toujours d'or, fiche!  
Coumo sourti dóu malan ?  
Mi siéu pamens mes en tèsto  
D'enfin prendre un pau de fèsto  
Dins un oustaloun tout blanc.

L'ambicien que mi travaio  
Es proun moudèsto, parai ?  
Quand lou gai soulèu dardaio  
Sus la planuro à plen rai,  
A la sousto de sa fàci,  
Meis uei perdu dins l'espàci,  
Faire pauso es moun pantai!

Au Plan-d'Aup d'uno coulino  
Ai chausi lou verd pendis:  
L'aire pur li remoulino  
Entre lei pin cantadis  
E sa lóugiero armounio  
Tendramen vous li bresiho  
Un ressouen dóu paradis.

La visto aqui si proumeno  
Sus l'espandido dóu plan:  
Alin de la Madaleno  
La baumo e seis oustau blanc;  
Plus bas la fourèst profundo  
Que lou murmur de sa broundo  
Li musiquejo tout l'an;

Aperalin dei mouine,  
Ve, l'antico oustalarié,  
Emé seis ajust plus jouine  
E sa claro vitrarié;  
Pu proche, dins la verduro,  
Giniés que dins l'aigo puro  
Pouno emé sei castagnié!

E virant de l'autre caire,  
Alin sus soun mountihoun .  
Sant-Jaume que fièr dins l'aire  
Ausso soun camparlihoun,  
Sa mistoulino campano  
Qu'ei tres angelus debano  
Un alègre carrihoun;

De Betanìo blanquejo,  
En pendènt, lou mounastié;  
La Toulouneto rougejo  
Sus lei raro dóu quartié;  
Ta visto embrasso, ravidò,  
E vièio e nòvei bastido,  
Amèu e plan en entié.

E de gigàntei mountagno  
Barron l'ourizoun lunchen:  
Garlaban emé Bartagno  
Encapela de mourven,  
Ventour e Santo-Ventùri,  
L 'Oulimpe, lei mount de Lùri  
E leis Aup dóu front neven.

Puei veici que pèr caturo,  
Au badai d'un fres valoun,  
Quàsi au pèd de moun auturo,  
Pèr vesin aurai Betoun  
Emé l'Oustau de la Croto,  
Aubergo novo e faroto  
Qu'a dei lue sant pres lou noum.

Mi van dounc cava de pèiro  
E sus l'estré planestèu  
Lou soulèu que deja guèiro  
Entre lei gris pinatèu  
Veira crèisse plan-planeto  
La galanto cabaneto  
Que n'aurai proun pèr castèu.

L'aura rèn qu'uno cousino  
Emé soun grand fugueiroun  
E de chambro à la caussino  
Em' un plus large saloun  
Qu'à la franco margarido,  
Ami, pèr li prendre vido,  
Vous li vendrés sèire en round.

Ei flanc de la mountagnolo  
Vau cerca d'aigo un rajòu  
Qu'uno profundo rigolo  
Menara dins moun peiròu:  
De bouen vin e d'aigo fresco  
Em' un bouen jus sus lei lesco:  
A, l'estouma, ço que vòu.

D'un vièi chaine à l'oumbro esquisto  
Aro s'anan metre ensèn,  
Assoudelant nouesto visto  
Dóu miradou trelusènt:  
Ah! qu'es douço la radasso,  
Quand dins l'aureto que passo  
Dei flour respiras l'encèns!...

Mai que 's lou malin sourrire  
Que liégi dins vouésteis uei ?  
Sèmblo bèn qu'es pèr mi dire  
Que siéu un pau fouele vuei!  
Que voudrias mi faire entendre?  
Oh! qu'es bessai pas pèr vèndre  
Lou pendis tant bèu ?... E puei ?...

S'es simplamen en Espagno  
Que l'ai basti, moun castèu,  
Fau-ti peri de la lagno ?  
La vido a d'àutreis estèu!  
Souvènt plus bello es la fablo  
Que la causo veritablo!  
Eto ! es lou pantai qu'es bèu!

## **Lei souveni**

### **Meditacien musicalo**

Lou roumiéu

Diéu!... Ai parti troup matin !  
.....  
Dins la curso de la vido  
Ma pauro car s'es gauvido  
Eis espino dóu camin...

Mai sus lou bord de la routo  
Se, las, m'assèti un moumen,  
Moun amo es gaio pamens  
Dei poulit ressouen qu'escouto.

*Entènde dins un pantai de vièiei roundo infantino:*

De voues d'enfant

I

Derin ! din ! din!...  
Derin ! din ! din !...  
De boun matin  
Dins lou jardin  
Faren butin

De roso bello...  
Derin! din! din!...  
Derin! din! din!...

N'en ligaren  
De bouquet plen  
Que pourtaren  
A-n-Eisabello...

Derin! din! din!...  
Derin! din! din!...  
E li faren  
Gentilamen:  
Coucou!  
Em'uno riodo:  
Ah! ah!ah!ah!ah!ah!

Lou roumiéu

Cantas, cantas, bèus enfant!

Lei voues d'enfant

## II

Derin! din! din!...  
Derin! din! din!...  
Nouèstei douei man,  
Gèste charmant,  
Li mandaran  
Uno carresso...  
Derin! din! din!...  
Derin! din! din!...

E 'mé calour  
Dire: bouen- jour,  
O mon amour,  
O segnouresso!  
Derin! din! din! ....  
Derin! din! din!...  
E li faren  
Gentilamen:  
Coucou!

Em' uno riado:

Ah!ah! ah! ah!ah! ah!

*Sus la fin, en meme tèms:*

Lou roumiéu

Coumo uno douço caresso  
Vouste desbord d'alegresso  
Mi douno un fremin charmant!

Lei voues d'enfant

### III

Derin ! din ! din !...  
Derin ! din ! din!...  
Lou bèu destin  
Qu'aurés ensin,  
Flour dóu jardin,  
Es pas de dire !  
Derin ! din ! din !...  
Derin! din ! din !..  
La bello aussi  
A seis ami  
Dira: merci! Em' un sourire...  
Derin ! din ! din !  
Derin ! din ! din!...  
E li faren  
Gentilamen:  
Coucou!

Em'uno riado:

Ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah !

*Sus la fin, en meme tèms:*

Lou roumiéu

Dins vouéstei voues argentino  
Renèisson mei souveni



E vers moun brès viéu veni  
Ma meireto que si clino.

*Coumo en pantaiant:*

Vène emé nautre dansa,  
Vène sauta, ma sourreto !  
Nouèstei roundo lòugeireto  
Pourran bèn nous alassa;

Mai, basto! un regard couvaire  
De-longo nous tèn d'à ment  
E tout-aro douçamen  
Nous couchara, nouesto maire...

*S'entènde en sourdino quàuquei noto de bressarello que si perdon pau à  
pau dins la lunchour.*

Dous pantai de serafin!  
Ai! ma maire benesido  
Em' élei s'es esvalido...

Tout ço qu'es bèu passo ensin!

De nouéstei raive à touto ouro  
Leissan de troues ei bouissoun,  
Puei s'amaiso la couisoun  
Au record que nous enflouro...

Lèu passon lei bèu jour:  
Eimen quand l'ouro pico;  
An pas ges de replico  
Leis ouro de l'amour

De voues de fiheto

Lèu passon lei bèu jour:  
Eiman quand l'ouro pico;  
An pas ges de replico  
Leis ouro de l'amour!

## I

A l'aubo clarejanto,  
L'auceliho aimo e canto  
Dins lei boues;  
Lou vèspre, quand declino,  
Puei mete uno sourdino  
A sei voues.

## II

Lei cansoun e lou rire  
E lei tènndrei delire  
An seis an !  
Es vuei que la jouinesso  
Nous vòu dins l'alegrosso:  
Pas deman !

### Lou roumiéu

Souveni de mei vint an,  
Quouro trevas mei pensado,  
Sènti en moun amo blessado  
Un pau dei joio d'antan.  
Oh ! cantas, voues angelico  
Que bressavias mei bèu jour !

### Lei voues de fiheto

Lèu passon lei bèu jour:  
Eimen quand l'ouro pico;  
An pas ges de replico  
Leis, ouro de l'amour.

*Quàsi en meme tèms:*

### Lou roumiéu

Ero lou tèms de l'amour!  
Clantisse, tènndro musico!  
Jouvèncò, largo tei doun  
A nouèsteis amo arderousò,

Coumo à la terro amourouso  
Lou printèms sei fres poutoun.

*En meme tèms:*

De voues de jouvènto

Cuiès la roso en boutoun:  
Es alor fresco e courouso !  
Es vuei que sian amourouso  
De sourrire e de poutoun !

Lou roumiéu

O jouvènço encantarello,  
Vestido d'un cors divin,  
M'òufrisses toun front calin:  
As dins lei uei doues estello!

Uno voues de jouvènto

O bèu jouvènt qu'aimo moun couer,  
A ta voues tèndro que m'apello  
Sènti un frenimen dei pu fouert  
Dins moun sen que de gau trampello!

*En meme tèms:*

Lou roumiéu

Oh ! ta bèuta mi pivello!...  
As dins leis uei doues estello!...

La voues de jouvènto

Au dous estrambord que mi pren  
Emé delìci m'abandouni,  
E moun amour tout vierginen,  
O moun eima, vuei ti lou douni.

*En meme tèms:*

Lou roumiéu

Ei delìci m'abandòuni !...

.....

Tout moun couer, vuei, ti lou dònuni!

*Ensèn:*

Lou roumiéu e la voues de jouvènto

E vers l'aveni risènt,  
Man dins la man, faguen routo!  
Lou bouen ur es à l'escouto ?  
Zóu! l'arraparen ensèn !

Amour, o celèsto flamo,  
Embraso-nous pèr toujours!  
D'un nous de roso e de flour  
Enliasso nouéstei doues amo!

Lei voues de jouvènto

Cuiès la roso en boutoun:  
Es alor fresco e courouso!  
Es vuei que sian amourouso  
De sourrire e de poutoun !

Lou roumiéu

O raive alu dóu jouvènt,  
Mounte sias en aquesto ouro?  
Vuei, dins moun amo que plouro,  
Sias qu'un remèmbre esmouvènt !...

Alor tout fasié riseto!  
Uno bèbo, èro poulit!  
E nous fasié trefouli  
Lou frusta d'uno frisetto!...

Uno voues de fiheto (trufarello)

Hoi! ve !  
Ligo! ligueto!  
Voudriés uno babeto!  
Janet!  
He! he!

D'àutrei voues de fiheto

Zóu! bèu calignaire,  
Dounas-nous la man!  
Lenguejo dins l'aire  
Lou fue de Sant-Jan !  
Zóu ! dins la flamado  
Passen dous à dous:  
Pres à la voulado,  
Un bais es bèn dous!

La voues de fiheto (trufarello)

Hoi ! ve!  
Ligo ! ligueto!  
As pa'gu ma babeto,  
Janet!  
He! he!

Lou roumiéu

Alor pèr nous metre en trin  
Falié pa 'n jue de campano!...  
Mai vuei, Marto, ai! las, debano!  
Pòu juga lou tambourin!

Lei voues d'enfant

Derin ! din! din !...  
Derin ! din! din !...  
Nouèstei douei man,  
Gèste charmant,  
Li mandaran  
Uno caresso...

Derin ! din ! din !...  
Derin! din ! din !...  
E 'mé calour  
Diren: bouen-jour,  
O moun amour,  
O segnouresso !...  
Derin! din ! din !...  
Derin ! din ! din !...

E li faren  
Gentilamen:  
Coucou!

Lou rouniéu

A fugi l'ouroso enfanço!...

Lei voues dei fiheto

Lèu passon lei bèu jour:  
Eimen quand l'ouro pico ;  
An pas ges de replico  
Leis ouro de l'amour!

*La musico de l'èr deis enfant em' aquelo de l'èr dei fiheto si respouendon.*

*Dins aquéu tèms:*

Lou rouniéu

Soun luen lei pantai d'amour!

.....

Seco, embaumo enca, la flour!

.....

Cantas, dóucei remembranço!

Lei voues d'enfant (mai-que-mai feblamen)

Lou bèu destin  
Qu'aurés ensin,  
Flour dóu jardin,  
Es pas de dire.

.....

La bello aussi  
A seis ami  
Dira: merci!  
Em' un sourire.

.....

E li faren:  
Gentilamen:  
Coucou !

*En meme tèms:*

Lou roumiéu

Coumo lei gai roussignòu  
Que canton dins lei baragno,  
Ecò dei joio e dei lagno,  
Cantas vouèstei ramagnòu !

Lei voues dei jouvènto (de mai en mai fèblo e lunchenco)

Lei cansoun e lou rire  
E lei tèndrei delire  
An seis an;  
Es vuei que la jouinesso  
Nous vòu dins l'alegrosso;  
Pas deman !

*En meme tèms:*

Lou roumiéu

Coumo lei brùnei cigalo  
Dins la calour de l'estiéu,  
Sussuras vouèstei ziéu-ziéu!  
Fès brusi vouèstei cimbalò!

*En sourdino e jusquo à la fin, la musico douno encaro quàuqueis escapo  
deis èr deis enfant e dei jouvènto.*

Oh ! sènte un dous frenimen  
Moun amo que vous escouto,  
Quand sus lou bord de la routo,  
Bèn las, m'assèti un moumen !

Souveni, sias lei mount-joio  
Dei rode astra dóu camin!  
Sias pèr iéu, vuei, au declin,  
ço que rèsto de mei joio.

.....  
Diéu!... Ai parti tròup matin!

## Reviéudanço

### A ma mouié.

Parèis plus siau, lou couer, quand s'amaduro,  
E seis esmai semblarien plus discrèt;  
Es qu'un semblant: l'amour sèmpre l'empuro  
E li coungreio enca de chale escrèt,  
Car, à soun tour quand de sòuco nouvello  
Ligon de nous qu'avèn fa, nautre, antan,  
En celebrant sei jòuinei farfantello,  
Es enca 'n pau lei nouestro que cantan.

## Es lou tèms de l'amour

*A ma nèço em' à soun nòvi.*

Just atome dins la naturo,  
Seguissèn la lèi que dounè  
Lou Creaire, éu qu'abandonè  
Pa 'n mousquihoun à l'aventuro:  
Pèr soun ordre, l'astre dóu Jour,  
Quand passo plus aut dins l'espàci,  
Sameno sus nautre de gràci:  
Es lou tèms de l'amour!



Lou printèms fa soun espelido:  
Pouso, la pampeto, au bouissoun  
E, de flour cuberto que soun,  
Coumo lei planto soun poulido!  
Desplegant sei richei coulour,  
La floureto, fièro e calino,  
Sus lou boutoun vesin si clino:  
Es lou tèms de l'amour!

Autant que de flour, lei baragno  
Si clafisson de gai piéu-piéu!  
Leis. auceloun, jouious e viéu,  
L'an mes, assousta de l'eigagno,  
Sei nis caudet, plen de douçour,  
E pèr parèu li vènon, lèri,  
Si cajoula dins lou mistèri:  
Es lou tèms de l'amour!

Enfant, lou printèms de la vido  
Pèr vautreï dous vèn d'espeli:  
Avès lou couer enfestouli  
E dins vouèsteis amo ravidò,  
Coumo un soulèu plen d'esplendour,  
Clarejo uno flamo divino  
Que de bouen ur vous ilumino:  
Es lou tèms de l'amour!

O chale! Sias la flour que baido  
La floureto encaro en boutoun:  
Pouedon clanti vouésteï poutoun !  
Lou cèu, pèr leis ausi, si taiso.  
O chale! au nisoun en coumbour  
Sias lei quinsoun dins la ramiho:  
Cantas e creissès la famiho!  
Es lou tèms de l'amour!

Diéu, quand voulès, lou bèu tèms duro:  
Ausès nouèstei vot pregadis  
E deis enfant en paradis  
Chanjas la vido souvènt duro:  
Escartas d'èlei la doulour!  
Oh! Baias-li cansoun e rire  
E que toujours si pouescon dire:  
Es lou tèms de l'amour!

## Væ soli !

*A moun nebout em' à sa bello nòvi.*

Aimi pas mai la faribolo  
Que la mounedo d'arlequin;  
Pàrli dounc pas en parabolo:  
Vuei, moun nebout, siés un couquin

Mai coumo en tout fau èstre juste  
E qu'ai lou couer caritadous  
Es bouen, mi sèmblo, que s'ajuste:  
Pèr la couquinarié sias dous!

Ti souvènes, coumpaire abile,  
De ço que lou sant libre dis  
E d'èstre à seis ordre doucile  
Sabes que meno en paradis.

Vae soli! clamo l'Eclesiasto:  
(Qu soulet rèsto es malurous!)  
Tu, finocho, ti siés di:  
- Basto! Leissas mi faire e seren dous!

E ti pensaves: - Pèr mei brigo  
Mi faudrié 'n moussèu dei plus fin  
Que mei dènt cregnon l'enterigo:  
Mi faudrié 'mé soun biais menin  
Mouié sajo, gentouno e bello!

Viéu, moun bèu, que siés pas ficous:  
Au dessus de la canestello  
As pesca! Boustre, aro sias dous!

Eh! bèn, d'abord que l'as chausido  
Pleno de gràci e de vertu,  
L'eimaren, la nèço poulido,  
Coumo deja t'eimavian tu.

D'agué de la santo escrituro  
Escouta l'ensignamen dous,  
Diéu nous ause ! e, causo seguro,  
Vous meno au paradis touei dous.

La vido es un viàgi penible!  
Vous dien lei vièi que l'an fini,  
Mai soun regrèt es proun vesible  
De li pas pousqué reveni.

Sias enca, vautre, à la partènço:  
An ! zòu! caminas, fisançous!  
Aurés peno e rejouïssènço,  
Mai bèn plus douço en estènt dous.

L'amour es la planto courouso  
Qu'embaumo lou bord dóu camin  
E que sei floureto òudourouso  
L'embelisson jusquo à la fin.

Oh! Diéu! que jamai si passisse  
Lou vouestre, enfant! Sigués urous!  
Qu'en boutoun meme s'expandisse!  
Es bèu d'èstre puei mai de dous

## Amour en flour

*A Tereset, moun amigueto, em' à soun nòvi.*

L'amour en sa flourido  
Es à maduresoun;  
S'en fa vuei, benesido,  
La meissoun.

Uno bello terrado  
S'estalouiro au soulèu ;  
Richamen preparado  
E lèu, lèu,

Pèr un tèms proumetèire,  
La sameno en passant,  
D'un gèste benissèire,  
Lou peisan.

Vèn que mounto la grano;  
Blavet e tulipan  
Garnisson leis andano  
D'un riban;

Puei, pausant soun voulame,  
Lou meissounié couquet  
Nouso à soun proumié liame.  
Un bouquet.

Lou couer d'uno jouvènto  
Es ensin prepara:  
Mai d'uno flour neissènto  
Trachira:

La vertu li testejo  
E lei gràci e lou sèn,  
Dous doun que fan envejo,  
Soun ensèn.

Un joue uno fes passo:  
- Ma fe, n'en fau pas mai!-  
Es, l'amo tranquilasso,  
En esmai:

L'arnour a pres racino  
E lèvo en garbo d'or  
Que dintre si devino  
Un tresor;

E vuei que si meissouno,  
As, meissounié urous,  
De flour uno courouno  
A toun nous.

Mai la richo recordo,  
Dèu la crèisse qu pòu!  
Se Diéu dounc nous v'acordo,  
Se Diéu vòu,

Voueste bouen ur coumenço...  
Mai sabès ço que l'a?  
Coumtan sus la semenço  
Dóu bèu blad.

## Reguignado

*La cousineto de la nòvi au bèu counquistaire:*

Eh ! bèn, voulès que va vous dìgui,  
Cousin? Vuei sian tóutei jalous!  
Esperés pas que vous proudìgui  
Mei cournplimen: serié famous!

Coumo ! Avian une flour requisto  
Que dóu cèu meme nous toubè  
E que nous chalavo la visto:  
Nous la prenès pèr voueste bè ?

Sias pas ficous, mi farés dire!  
- Aco 's un moussèu que vau d'or  
Vous sias fa: - tè! sei gènt van rire:  
Zòu ! vèngue à iéu soun bèu tresor!

Eh! bèn, Diéu vous garde la visto!  
L'apetis l'es; fa pas soucit.  
Voudrias pas, pèr vouesto counquisto,  
Que vous diguessian gramaci?

Counouissès nouesto Tereseto ?  
Uno flour! ai di tout-escas.  
N'a la frescour e lei gràci, eto!  
Es tout un bouquet que pescas!

Mai parlerai pas pèr figuro,  
Car es poulido e sènte bouen,  
La flour, au mitan dei verduro,  
Mai pènso pas: a rèn au frouent.

Or, vès! ma charmanto cousino,  
Serié de crèire qu'à soun brès  
Tóutei lei fado pèr meirino  
Si soun vengudo metre en frès:

Dóu couer e de l'inteligènci  
Li baièron lei doun esquist;  
Counouis leis art, aimo lei sciènci...  
Mai, tè ! pènsi que v'avès vist ?

E quand subran nous venès prene  
Noueste perlet, coumtas, l'ami,  
Que de voueste paraulis lene  
N'aura proun pèr nous endourmi?

Mai, la! nous fau faire uno pacho.  
Que nous raubés tout noueste bèn,  
D'abord que vuei es causo facho,  
Siegue!... Mai quicon nous revèn.

Certo, avès de sèn à la tèsto,  
Vous de meme, e d'ardour au couer,  
E pas degon vous farié fèsto  
Se noun vous estimavian fouert!

Dounc prenès la nòvi courouso  
Pèr èstre urous: va bèn ensin;  
Mai fès-nous-lou tambèn urouso  
E vous perdounan, bèu cousin!

## Lou chaumadou

Eh! bèn, es pas en Espagno  
Que s'empèiro moun pantai,  
Mai, au pèd de la mountagno  
Noun pousquènt faire lou tai,  
Es en fàci, dins la plano,  
Que dóu soulèu ma cabano  
Tout l'an béura lei dardai:

Passara 'qui l'ivernado,  
Coumo un limbert, au cagnard,  
Prenènt touto la journado  
De rai d'or sa boueno part,  
Despuei que l'astre si lèvo  
Jusquo que sa curso brèvo  
S'acabe en marcant qu'es tard.

Lei souleiado estivenco  
Van pas ni-mai defauta,  
Certo, mai en tousco ourmbrenco  
De pin autour soun planta  
Que leis aureto lóugiero  
Pourtant un pau de fresquero  
Tout lou franc jour fan canta.

Mourven, cade, espi, lavando,  
Pebre d'ai que fa tapis,  
Milo flour naneto o grando  
Embaumon l'èr mouvedis  
E vous vènon à l'ausido  
Lei cansoun amourousido  
Deis auceloun trevadis.

Va pas si perdre, la visto,  
Es vrai, jusquo au Ventour,  
Mai uno vesènço esquisto  
Pamens s'estènde à l'entour,  
E, lou long de la planuro,  
Lei campas e la verduro  
Si foundon dins la lunchour.

La mountagno bèn en fàci  
S'aubouro, bàrri gigant  
Qu'ausso amoundaut dins l'espàci  
Lou Sant-Pieloun arrogant,  
Barruguetto sus la caumo,  
E qu'aussi la Santo-Baumo  
L'es cavado dins lou flanc.

La croto madalenenco  
Blanquejo emé seis oustau  
Aguènt la paret peirencò  
Pèr soun immènse frountau  
E la fourèst verdejanto  
De-longo cansounejanto  
Pèr soun large pedestau.

Avès dins lou vesinàgi  
Magdala, Giniés, Betoun;  
De Sant-Cassian l'aut estàgi  
Barro au levant l'ourizoun  
E la fermo dei Beguino  
E l'oustalarié vesino  
Penècon dins sei festoun.



Reviren-nous: à Sant-Jaume,  
Coumo au pastre soun troupèu,  
Betanìo à soun bescaume,  
Lei bastido de l'amèu,  
Lou Plan, l'Uba, Toulouneto  
E la Brasco verdouletto,  
E bèn mai, fan lou bèu-bèu.

E pu luen, dóu meme caire,  
Bartagno e lou Baus Redoun,  
Garlaban aussant, pecaire!  
Tant que pòu soun gris pounchoun,  
E lei cimo de la Laro  
Dentellon l'estrèmo raro  
De sei crèsto e de sei valoun.

Basto, em' un tant poulit vèire  
Souto leis uei, es bèn dous  
De chourla l'aire courrèire,  
Bresihaire e sanitous,  
Lou bouen jus trempant lei lesco,  
Lou bouen vin e l'aigo fresco  
Que just si tiro dóu pous.

L'avé, quand lou caud l'aclapo,  
Chaumo en un fres pausadou:  
De fes aussi cridon lapo  
Lou cors e l'esprit sadou.

Bèn! vèngon lei calourasso,  
Pèr li faire la radusso,  
Sàbi, iéu, lou chaumadou.

## De catau, acò!

Ço que fa l'ome es pas l'argènt!  
An acampa de gròssei soumo  
D'ùnei que l'a que dien pas coumo:  
S'èron au mens inteligènt!  
Soun riche; n'a proun; si fan plaço  
Em' ourguei... e soun de catau!  
An lou front aut, mai l'amo basso  
Mèton sei vièi à l'espitau!

## Endevenènço

*A ma nèço Mario-Antounieto em' à soun nòvi.*

A vautre s'aplico, mi sèmblo,  
Enfant, lou prouvèrbi que dis:  
Diéu leis a fa, puei leis assèmblo!  
Intras ensèn au paradis.

Mai regardas la serpentouso draio  
Que, quand Diéu vòu, enrego lou destin  
Lei groupatas, malur! an fa ripaio;  
Acò vous meno à l'amourous festin!

Quatre an de tèms a tremoula la terro;  
De li sounja douno lei tressusour;  
E pamens, vautre, es de l'ourriblo guerro  
Que vous arribo un sort plen de douçour.

Dins lei païs que l'enemi caucavo  
De soun pèd dur, l'avié de bràvei gènt  
Que, generous, soun noble couer largavo  
Pan e soulas ei presounié doulènt.

Eici plouravo uno famiho en lagno  
Que soun sourdat li pareissié perdu  
E quand siguè clauso la malamagno  
Son bèu pichoun li siguè puei rendu.

Revenié san, boueno-di l'assistanço  
E lei benfa dei gènt d'aperamount;  
Em'èu pourtavo un liame d'amistanço  
Que vuei n'en formo un autre plus prefound;

Car, bèus enfant, dins la luencho countrado  
Diéu faguè nèisse e trachi l'un dei dous,  
En meme tèms qu'en terro prouvençalo  
L'autro mountavo en plantun vigourous:

L'un èro fiéu deis amo generouso  
Qu'ai tout-escas nouma de bràvei gènt,  
L'autro èro tu, ma nèço deleitouso,  
E vuei l'amour, touei dous, vous ligo ensèn.

Diéu vous a fa, puei vous assèmblo,  
Coumo lou vièi prouvèrbi dis,  
E sa man vous duerbe, mi sèmblo,  
Un dei pourtau dóu paradis.

Acò, moun couer vous va souvèto  
E se moun vot es coumoula,  
Aurés felicita perfèto:  
Terro bruno pouerto bouen blad.

# Angi gardian

*A moun nebout em' à sa nòvi Angèlo*

Moun bèu nebout, siés na, crési, emé la crespino.  
L'àngi que lou cèu douno en cadon, en neissènt,  
M'es avis qu'es un pau l'amour de nouèstei gènt  
Que de la vido saup nous tira leis espino.

Siés esta bèn-astra, car d'amo femenino  
An de-longo em'ardour couva tei jour creissènt:  
Maire, grand, tanto, souerre an d'un biais diligènt  
Amansi teis esmai de sei gràci calino...

Nautre, t'eiman tambèn, mai l'ome a lou couer dur  
E saup mau nous bressa... Bèn de fes l'àngi pur  
Qu'au noum de Diéu nous gardo ensin dounc s'enmantello

De l'escuei d'uno fremo e pren sa douço man...  
Or vas-ti pas agué lou sort lou plus charmant  
D'abord qu'en mai deis àngi auras aro uno Angèlo?

# Gràci !

*pèr l'Arlequin deis "Oulivado", à mèste Espanet, soun direitour.*

Mèstre, quand proun a dura la chavano  
E que lou cèu, plus linde, mai blurejo,  
Dóu soulèu radious l'entre-lusido  
A nouésteis uei subran sèmblo plus douço:  
Lei flour, plus puro, enausson sei courolo  
E dins lei valadet l'aigo barrulo  
Plus claro, e plus jouiousamen cascaio...

Dins vouesto amo, o mèstre, nouesto fèsto  
A degu leissa 'nsin uno esclargido  
Que, de-segur, vous sera pas de soubro,  
Après dous mes que nous fasias l'escolo,  
Qu'aurias agu besoun de ma ferulo.

Ah! que de fes nouesto fouleto bando,  
Que sènso cregne afrountarié 'n evesque,  
Vous faguè-ti pas mounta jusquo ei cimo  
Lou santificètur! N'avèn vergougno  
E nous perdounarés: sias tant brave ome!  
Nouesto jouinesso es nouesto boueno escuso...

Vuei, regretan nouéstei desagradanço  
E vous diren nouesto recounouissènço  
D'agué mena nouesto troupo ajouguido,  
Dansarello e dansaire, à-n-un triounfle:

Lei vièi nous dien qu'an pas garda memòri  
Que dins lou tèms de façoun plus seguro  
Si siegon fa lei Courdello e lei Sabre.  
A vouesto ardour em' à vouesto paciènci  
Dèu remounta, certo, tout lou merite:

S'avèn tant bèn dansa la farandoulo,  
Canta leis èr e juga dei guibolo,  
Es qu'emé biais, vous, batias la mesuro.

Tout acò bèu fau que laisse de traço:  
Nautre de vous gardaren souvenènço  
Dins lou couer; l'ome, au tremount de la vido,  
Parèis que de l'enfant reviéu leis ouro;  
Emé l'escuei dei coumpagno faroto,  
Reveiren dounc vouesto boueno figuro.

Aro veici 'no oubreto fino e claro:  
Bouen mèstre, d'uno fiho de Prouvènço  
Es la vesien que la man d'un artisto  
Escrincelè lisqueto e graciouso:  
Vous la semoundèn voulountié, simbole  
Qu'aura de vous rapela de-countùni  
E nouesto fèsto e leis enfant d'Aubagno,  
Flouroun de la Prouvènço resplendènto!

## **L'ensignamen de Jèsu**

### **Nouvè**

Musico de B. Camoin.

#### **I**

Enfant divin, dins un estable  
Vouguerias nèisse miserable  
E faguerias à bèl esprès  
Dins uno grùpi voueste brès:  
Pèr ensigna l'ome coupable  
Voulias soufri jusquo à l'eicès.

## II

A l'ourgueious que s'espoumpisse  
Dins lou pau d'or que l'enrichisse  
Disias qu'aco 's de vanita,  
Que vau pas mens la paureta  
E que fau qu'eu s'aprefoundisse  
Emé vous dins l'umelita.

## III

Au pouderaus fasias entendre  
Que serié bèu souvènt de rèndre  
Plus douço soun autourita  
E qu'es un mau la dureta:  
Pèr lei fèble aguènt lou couer tendre,  
Fau mestreja pèr la bounta.

## IV

Rèi vo pastras, chausissè gaire  
Entre élei voueste amour sauvaire:  
Leis avès ensèn assousta;  
Es un devé qu'avès dita:  
Devèn s'eima coumo de fraire,  
Qu'acò 's la grando carita.

## V

Neissènt ensin dins un estable,  
Enfantoun fréule e miserable,  
Vous que d'un signe soulamen  
Poudès dounta leis elemen,  
Aprenias à l'ome coupable  
De merita soun sauvamen.

## **Decan!**

*à Mounsen lou canounge C. reitour de St V., nouvelamen proumóugu au decanat.*

Decan... Rèn que d'un mot sias grandi quatecant,  
Car de mai de respèt lou mot vous enmantello  
E cadun davans vous plus bas si descapello...  
Que la gràci de Diéu counserve lou decan!...

## **Au viei drapèu de Santo-Cecilo**

Pèr nouèstei couer, drapèu, es vuei un jour de dòu:  
Passes de nouèstei man en d'àutrei man pïousou,  
Mai toun sort imprecis prefoundamen nous dòu.

L'oustau de Diéu va, crerto, estofo glouriouso,  
Ti faire bouen acuei, mai dins vint an, trento an,  
Qu pourra 'ntèndre enca ta voues misteriouso?

L'entendèn, nautre, e bèn, e pietous l'escoutan,  
Car tout nous parlo en tu: ta sedo cremesino,  
Toun frontau de medaio ei jour urous d'antan

Repouerton noueste esprit que subran s'ilumino:  
De ressouen d'armounio e de rai de soulèu  
Subran, coumo l'uiaiu traucant l'escuresino,

Enjoion dei sèt gau de proun lunchen tablèu  
E davans nouèsteis uei, nouesto Prouvènço entiero  
En rapidei vesien si desplego autant-lèu.



Souto tei ple, cènt an, ufanouso bandiero,  
Cènt an as acampa nouèstei bèu musician  
E pertout n'as coundu l'armouniouso tiero.

Ah! coumo èron urous e fier, nouésteis encian,  
Quand, de Santo Cecilo aguènt pres la deviso  
Pèr amour de soun art e pèr fe de crestian,

Pèr la proumiero fes mountèron à l'egliso  
E de nouesto ciéuta revihant leis ecò  
Jitèron de sei noto enca 'n pau indeciso

Leis acord gracios: l'a cènt dès an d'acò!  
Lou pople faguè fèsto à la jouino falanjo,  
Lei fiheto avien mes de flour au caracò

E lou soulèu jugavo emé l'or de tei franjo.  
Ah ! bèu drapèu, qu'es luen aquéu dous souveni!  
Lou tèms passo, nous coucho, e, rapide, nous manjo!

Lei jouine d'aquéu tèms l'a long-tèms qu'an fini  
E sei fiéu, nouéstei grand, an pres la memo draio,  
E nouéstei paire, ai! las, soun tambèn estèrni.

Tu, veguères sei fèsto, e puei sei funeraio:  
Dei tres generacien as viscu lou trintran  
E sabes au plus just soun istòri veraio.

Ta liro trelusènto en tèsto s'aubourant,  
Tei musician ardènt si mesclon à touto ouro  
Ei manifestacien dóu pople barbelant

Dins la ciéuta que ris, dins la ciéuta que plouro;  
Saludon de seis inne e de sei bèu councert  
Tout grand evenimen, touto gèsto majouro,

Qu'agon de nouesto Uvèuno à travès dei prat vert  
Mena pasiblo l'aigo àutrei-fes dangeirouso,  
Fin-qu'au flame Paris que nous agon dubert

Sus de riban de fèrri uno routo famouso,  
Qu'agon de la Durènço adu dins nouèstei bèn  
Lou secours reclama dei terro secarouso,

Qu'au cantoun dei carriero amouesson lei calèn,  
Qu'à nouesto grando Franço o qu'à nouesto Prouvènço,  
Qu'à noueste bèu país avèngue quauque bèn.

Juegon, tei musician, pèr plagne la souffrènço  
E quand l'a de grand flèu canton la carita;  
Plouron pèr uno mouert, rien pèr uno neissènço;

An d'acò dei cigalo e canton pèr canta.  
Ei jour de maluranço, ei jour de grand joio  
Soun, ei pèd dóu bouen Diéu, la voues de la ciéuta

Prègon, quouro au clouchié lei campano ravoio  
Pèr Pasco, pèr Nouvè vo pèr lei proucessien  
Espandisson dins l'èr sei sounarié galoio;

Prègon pèr Rouguesoun, prègon pèr l'Ascensien  
E prègon subre-tout pèr sa Santo-Cecilo;  
La foulo li fa 'scorto en tàleis òucasien

E d'un fouele estrambord restountisse la vilo,  
Quand Jougand, quand Sicard, quand Caiòu, quand  
Emé sciènci e grand art, de sa bague to abilo, Guerin,

Dei musician abile, ardit, menon lou trin;  
E lou brande douna, quand calo la musico,  
Lou pople danso mai, lou sèr, au tambourin.

Oh! lei bèu souveni de gaieta publico:  
Nouesto-Damo, Sant-Jan, Bèu-dina sènso egau,  
Sant-Matiéu, Carnavas, lei mascarado antico,

Lei Sableto, Cassis dóu grand Paris rivau,  
La Feinianto, Sant-Pouens, lei bouen gousta sus l'erbo,  
E lei poulit councours, e lei grand festivau

Qu'an mes à toun cimèu de medaio superbo  
Dins lou metau iscri nous counservant lou noum  
De loucho souvènt vivo e de-fes meme acerbo!

Ta musico à-n-Aubagno avié fa grand renom  
En tòutei lei relarg de la Prouvènço astrado,  
Dóu fres Martegue à-z-Ais, de Marsiho à Touloun.

Floutejant au dessus dei tèsto alegourado,  
Coumo ères bèu! Ta liro en l'èr resplendissié  
Entre lei couire ardènt, que menèsses l'armado

De trento tambourin, de cènt sous-óuficié  
O lou counsèu de vilo e touto sa sequèlo;  
La joio davans tu de-longo clantissié,

Mai vuei, moun vièi drapèu, la tristour t'enmantello;  
Lei souen, à toun entour, ai! las, cascaion plus;  
La farandoulo vuei nouso plus seis anello;

Mai, cargant enca 'n còup la crèspo à toun enfust,  
As vougu saluda nouèsteis enfant sublime  
Que, mouert pèr la patriò, an sauva soun trelus

E toun piòus salut sera toun ate ultime...  
Oh! vièi drapèu, de tu fau que nous separen:  
Ço que n'en soufre, ai! ai! noueste couer à l'entime!...

Ai! nous fau bèn, ami, subi l'evenimen:  
N'a tant que, renegat, t'abandonon, pecaire!  
Vèntre d'or, an d'amour pèr lei sòu soulamen!

Ah! lei fiéu d'au-jour-d'uei soun pas digne dei paire!  
Es lou malur dei tèms!... Lei tèms soun tant gasta  
Que nàutrei, vièiei gènt, de parti cregnèn gaire!

Ensin, o bèu drapèu de nouesto soucieta,  
Ti fèn nouésteis adiéu, car s'uno man piòuso  
Vou bèn ti recuï, fau pas mens ti quita...

Dins l'oumbro vas dourmi, reliclo preciouso,  
Remembrant lou passat, mai dins vint-an, trento an,  
Qu pourra 'ntèndre enca ta voues misteriouso?

Qu pourra davans tu s'esmoure un court istant,  
A mens que fieramen, pèr serva ta memòri,  
Escrivon sus lou troues de tèlo t'acatant:

D'Aubagno, aquéu drapèu, cènt an, fuguè la glòri!

## **Benedicien de Diéu**

Ami Chivalié, que n'en pènses?  
Aviés qu'uno enfant: vuei coumpènses.  
Nous dien qu'uno feleno en mai  
Nous fa plus vièi: es pas verai,  
Parai ?

L'oustau dóu jardinié de mai en mai s'enflouro  
Emé tres angeloun es vuei un paradis;

Si pòu que pèr moumen n'ague quaucun que plouro,  
Mai n'a de tout segur sèmpre un autre que ris.  
Viéu sei gènt, jouine e vièi, davans lei tres bressolo,  
Cridant: quiquiriqui! dansant lou rigaudoun,  
E que de ravimen farien de cabriolo...  
A cadun soun degut : Diéu vous largo sei doun.

## Jouinesso, espèr

Au jouine felibre Bayle  
Que, crane, emboucant lou graile  
De Calendau, soueno fouert,  
Soueno clar, de tout couer.  
Quouro sus un rousié viéu de poulit boutoun:  
Dins pau de tèms l'aura, mi diéu, de flour courouso!  
Ensin quand viéu sourgi la cansoun arderouso  
E lou sant estrambord de bèu felibrihoun:  
Mau-grat lei niéu, iéu fau, espèro, o ma Prouvènço;  
Se si taison lei vièi, s'aubouro la jouvènço  
Que ti fa d'aparaire un flame bataioun.

## La partisano

*Musico de Na Tereseto de Bartagno.*

La roso fresco dei jardin,  
Quand nous escounde seis espino,  
Entre tóutei lei flour doumino,  
Rèino pèr soun escuei divin. Au mitan de seis ourtoulaiò,  
La partisano dóu marcat,  
Quand tèn sa lengo vivo e gaio  
E l'engardo de vous maca,  
Es tambèn rèino soubeirano;  
Es uno divesso proufano:  
Es de Marsiho uno cacano  
La partisano !

I

L'aubo tout-just pounchejo sus lou cous  
Que sus un champ de caulet, de salado,  
Sus un mountet de frucho perfumado  
Plano l'uiiau de soun front gracios:

Lou rire en bouco, à tout chaland debano  
De mot poulit en pesant sa pourcien  
E fau pensa qu'es uno distracien  
Se douno un còup de pouce à la roumano.  
La partisano dóu marcat,  
Au mitan de seis ourtoulaiò,  
Quand tèn sa lengo vivo e gaio  
E l'engardo de vous maca,  
Es uno rèino soubeirano;  
Es uno divesso proufano :  
Es du Marsiho uno cancano  
    La partisano !

## II

La garço saup que de sa boueno imour  
Lou plus souvènt un afaire depènde,  
Qu'en galejant plus vite e miés vous vènde  
Sei fru, sei liéume e sei poumo d'amour;  
Noun mespresés pamens sa marchandiso ,  
Que chanjarié bèn lèu de chapelet:  
En riant toujours soun bèu lipo eigrelet  
Saurrié vous dire un paquet de soutiso.  
La partisano dóu marcat,  
Au mitan de seis ourtoulaiò,  
Quand tèn sa lengo vivo e gaio  
E l'engardo de vous maca,  
Es uno rèino soubeirano;  
Es uno divesso proufano:  
Es de Marsiho uno cacano  
    La partisano !

## III

Pico miejour: lou banc es empourta;  
L'a plus de fino o d'aspro venderello,  
Mai l'a 'no fremo alegourado e bello  
Que pouerto em' elo un pau de majesta.  
Sus soun trento-un, au port o sus la plano,  
Soun biais coussu fa revira lei gènt,  
Car sei daurèio an de giscle lusènt:  
Vous tiron l'uei pendènt, bago e coulano.

La partisano dóu marcat,  
Au mitan de seis ourtoulaió,  
Quand tèn sa lengo vivo e gaio  
E l'engardo de vous maca,  
Es uno rèino soubeirano;  
Es uno divesso proufano:  
Es de Marsiho uno cacano  
La partisano !  
La roso fresco dóu jardin,  
Quand vous escounde seis espino,  
Entre tôtei lei flour doumino,  
Rèino dins soun escuei divin.

## **Acò 's la vido !**

*A de bèu.*

Lou vièi mi dis: - Acò 's la vido!  
Aviéu un lot de nourrigoun :  
Sènso li mesura 'n brigoun  
Paiun fres, repasso chausido,  
Tout l'an lei sougnèri, dirai,  
Tè! coumo de pouerc à l'engrais;  
Or, recounouissènço poulido,  
Aièr, tres d'élei m'an mourdu!  
- Acò 's la vido!  
Au vièi ai respoundu.

# La vigno e l'amour

*A l'ami E. Bodin pèr lou maridàgi de sa fiho.*

Papa Nouè, quouro sourtè de l'arco,  
De vèire d'aigo es clar que n'avié proun,  
E de n'en béure, aussi: lou patriarco  
Aguè 'n trouva qu'a fa glòri à soun noum:

Sa man roubusto avié planta la vigno  
E n'en tirè bèn lèu lou jus divin  
Tant melicous qu'uno lignoto ensigno  
Sacré Nouè lou paire dóu bouen vin.

Mai si serié perdu la souvenènço,  
Es clar tambèn, de sa bello envencien,  
Se de sei fiéu l'amour en defaiènço  
Foundèsse pas uno generacien.

La descendènci a garda sa memòri:  
De paire en fiéu s'es trasmés soun renoum ...  
Es à l'amour que Nouè dèu sa glòri!  
Pensas-li bèn e dirés pas de noun.

\*

Cridan dounc vuei d'uno voues unanimo:  
Vivo l'amour que pèr éu reneissèn!  
Ami Bodin, voueste noum sus lei cimo  
E sus lei taulo a mounta tout ensèn.

De l'univers lei plus flàmei bevèire  
Pouerton respèt ei vin de vouéstei plant:  
Vouéstei neitar, quand brihon dins lei vèire,  
Fan leissa tout, peno e soucit, en plan.

Bodin! Cassis! samenaire de joio,  
Vouéstei dous noum, uni, soun glourious ;  
Mai lou trelus qu'ensin vous embeloio  
Vous nèblo pas de bèn plus precious.



Sabès, ai ! las, ço qu'es la destinado:  
Vèn un jour puei que sian estenua  
Souto lou pes terrible deis annado:  
Qu'es dous alor de si perpetua!

Or voueste champ comto pas que de vigno;  
Pouerto tambèn de graciòusse flour:  
Oh ! quono bello !... Amour vous la caligno,  
Puei vous l'empouerto, ébri de sa belour.

Mai s'ei bèu nòvi au-jour-d'uei Diéu acordo  
L'urous aflat de sa benedicien,  
Pèr lei vièis an aurés pleno recordo,  
Noun plus de vin, mai de veneracien.

Dounc vouéstei souco auran fa vouesto glòri,  
Mai à l'amour, create reputa  
Qu'en meme tèms sauvo vouesto memòri,  
Devrés, papet, vouesto felicita.

## **Raive lunchen**

Avian escaleta sus l'auto mountagno  
Que l'aire plus viéu plan-plan l'aleno:  
Silènci pertout; dourmié la pinedo;  
Toun péu desnousa jugavo emé l'auro;  
Sus toun sen dubert largant sei caresso,  
Lou soulèu malin d'un flot de lumiero  
A toun front lusènt fasié 'no aureolo;  
Nous afoulissié lou boues soulitâri;  
Sus moun piés subran ma fouerto brassado  
T'arrapè, d'esmai, d'amour palpitanto,  
L'uei claus, couer sus couer, e bouco sus bouco,  
Perdu dins l'estrencho ardènto, suave,  
Nouèsteis amo ensèn planant dins l'estàsi...  
Escalaren plus sus l'auto mountagno!

## Enganamen

Aviéu de caire un blound flasquet  
De vin esquist, d'uno ambrousìo  
Que de joio e de pouèsìo  
M'aurié 'mpli l'amo ei jour fresquet.  
Pèr moun ivér iéu li coumtàvi;  
M'avìsi vuei que m'enganàvi:

Sàbi pas coumo s'es escla,  
Fiéu à fiéu s'es escoula  
E tròvi plus que d'escourriho  
Pleno d'eigrour e de bourdiho.

L'a flasquet e flasquet  
E l'engano es mai duro  
Quand de couer bouniquet  
An d'escladuro.

## Uno ajudo

Lou tèms s'ensournisse subran:  
Ai ! capounas de sort! va plòure.  
Trono; un ventas rounflo en virant:  
Que chavano d'infèr va mòure!

Au prat lou fuen coupa de fres,  
Que soun òudour embaimo l'aire,  
Ero quàsi se, mai sousprés  
Pèr l'eigasso vaudra plus gaire.

Moun Diéu! D'ajudo! Encuquen lèu!  
Si crido; e touto la famiho  
Vite aganto fourco e rastèu:  
Tòutei li soun, garçoun e fiho,

Jouine e vièi; meme lei nistoun  
Pouerton sa brassado à la cuco,  
E lou cago-nis fa soun proun,  
Adue sa pougnado e trabuco...

Basto! veici lei proumié blin,  
Mai tôtei lei mouelo soun facho:  
Ço que dèu toumba peralin!  
De rintra cadun si despacho.

Lou nanet, éu, s'es atala  
Au rastèu que rasclo dei bano:  
Fourniguetto em' un gran de blad!  
Aro pòu creba la chavano!

## **Tout passo**

Au pèd dóu verdejant coustau  
Qu'uno sourseto li lalejo,  
Lou vièi castagnié malautejo  
Emé soun brancun tourmentau.

Es tout soulet de soun essènço  
Dins la countrado: la frescour,  
Dóu soulèu la douço calour  
Favourisèron sa creissènço

Sus lou pendis que douçamen  
Au levant visajo e si clino.  
Sus un tapis de moufo fino  
Autour de l'aubre frescamen

Si poudié faire la radasso:  
Leis amoureux mancavon pas  
De li pausa d'ouro sei pas  
A l'ombro de l'auto testasso

E jamai passavo au camin  
De jouvènço uno gaio foulo  
Que noun fèsse la farandoulo,  
S'avié 'n siblet pèr bouto-en-trin,

O, quand la castagno pognènto,  
Un pau sus lou tard, si durbié  
S'escoussejavon voulountié,  
Lei gènt, de la frucho lusènto.

Acò 's passa! L 'a quàuqueis an,  
Paure aubre! sa branco mestresso  
De la malandro fuguè presso,  
Puei l'acabèron leis autan.

Ço que soubro dóu bèu fuiàgi  
Assousto plus rire ni cant  
E s'arrèsto plus lou passant  
A l'ombreto dóu se brancàgi.

Lou tèms de glòri es bèn fini!  
Certo rajo enca l'aigo claro,  
Mai l'aubras va toumba tout-aro,  
Leissant plus meme un souveni.

## **Vanita !**

*Davans la toumbo nuso d'un Par de Franço.*

An fisa toun cors à la toumbo  
E l'an grava toun noum.  
Acò 's rèn: toun cors en frun toumbo,  
Se n'en rèsto un brisoun;  
La pèiro memo l'an rouigado  
Pluejo e gèu; e lei gènt,  
Vuei, davans ta toumbo òublidado  
Passon indiferènt.

# Anniversari

*A ma pauro mouié.*

Aviés vint ans!... N'auriés ajusta vwei  
Mai de quaranto !... Ai ! las, plus ges d'espèro!...  
Aviés vint an!... Que de bouen ur despuei  
Nous a douna nouesto efecien sincèro!...

Aviés vint an!... En aquéu jour de Mai,  
Jour benesi qu'avié vist ta neissènço,  
Ma man crentouso e moun couer en esmai  
Voulien mena grando rejouïssènço:

De flour chausido, imàgi de bèuta,  
De moun amour siguèron messagiero:  
Bèn umblamen devien couplimenta  
Sa souerre esquisto; ausères sa preguiero...

Aviés vint an!... Bello coumo lei flour,  
Coumo élei puro, ères moun esperanço!  
Poudiés souleto enraïouna d'amour  
Lou raive escrèt de ma temido enfanço!

Jouine touei dous, l'aveni nous risié,  
Nous alargant sei plus richei proumesso;  
An pas faï lei favour que disié,  
E quaranto an ai begu tei caresso.

Avèn agu nouesto part de doulour  
S'entre-mesclant à nouèstei cant de joio,  
Acò 's la lèi! Mai meme ei marrit jour,  
En estènt dous avian l'amo ravoio.

Tèndro coumpagno! Aussi quent estrambord  
Quand revenié lou jour de ta neissènço!  
Moun couer urous e ma man en acord  
Ti semoudien, douço ressouvenènço,

Coumo à vint an de flour!... Ço qu'èro bèu !..  
Depàusi, vuei, de flour sus toun toubèu!

## **Estrànsi**

O moun amour, tout es fini!  
Leis ouro urouso de la vido  
Si soun coumo un soungé esvalido!  
Ai ! Plus rèn n'en pòu reveni!  
Chasque matin, ma pauro bello,  
Soun pèr iéu de doulour nouvello  
Lei plus dous souveni.

## **Supremo esperanço**

*E lou grand mot que l'ome óublido,  
Veleici: la mort es la vido!  
(Mirèio, c. X, est. 63).*

Moun Diéu ! Serié qu'acò la vido ?  
Siegue estado boueno o marrido  
A just la toumbo pèr sa fin ?  
Coumo ! justlci singuliero!  
De faire un pessu de poussiero  
Es au founs tout noueste destin ?

Justìci implo que revòuto,  
Trufarié que d'elo es absòuto  
La vido infamo d'un fenat,

S'es verai que nous egaliso  
Lou finimound! Uno soutiso  
Au dre camin de camina!

Lou marrias qu'a tua paire e maire,  
L'arpian qu'a rauba de tout caire,  
Que lei sòu n'èron tout l'ounour,  
Dei gènt tant l'estimo es faliblo,  
Gus qu'au remors l'amo insensiblo  
An jouï jusquo au darrié jour,

E lou pauras que sa batudo  
Coumo si dèu l'a bèn tengudo,  
Que sèmpe a viscu sanamen  
Dins l'indiferènci dóu mounde,  
Vuei soun parié! D'aise si founde  
Sa caravescio memamen.

E tout es di!... Noun! Serié ourrible!  
Vouèli pas crèire l'impoussible!  
Ma maire, moun paire, mei grand  
An passa d'ounèsto maniero,  
Si rabinant la pèu eis iero  
Pèr empli l'ouèrri gran à gran;

A sei vesin en maluranço  
An douna sa part d'assistanço;  
An ges fa de tort en degun;  
E pèr sa justo recoumpènso  
Aurien en touto endevenènço  
Dei malandrin lou sort coumun!

E la mouié que sa presènci  
Embelissié moun eisistènci,  
Soun couer que l'avié fa 'n renoum,  
Sei vertu, souto aquesto pèiro  
Lou neiènt tout soulet lei guèiro  
E tout aqui s'acabo!... Noun!

Em' au piés l'angouisso que boumbo,  
Ai vist descèndre dins la toumbo,  
En aquel afrous pourridou,  
Tout ço qu'aguèron de terrèstre,  
Mai sènti au fin founs de moun èstre  
Que pamens d'élei l'a pas tout.

Ma resoun touto, en deducien prouvanto,  
Aussi mi va dis claramen  
E dins l'espèr suprème que la pren  
Si fa pèr mei mouert suplicanto:

\*

Clina souto ta santo lèi,  
An drechamen mena sa vido;  
Ta voues à tei pèd lei counvido:  
    Segnour, assousto-lèi!





Tèste integrau

Còpi interdicho

Reserva pèr aquéli qu'an la licènci d'utilisacioun

**C.I.E.L. d'Oc**

**Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc**

Sèti souciau:

3, plaço Joffre - 13130 Berro.

Tóuti dre reserva - Tous droits réservés - All right reserved.

© **Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc - 1999**

© Adoubamen dóu tèste : CIEL d'Oc

Courreicioun, meso en pajo e maqueto :

Tricìo Dupuy

en sa qualita de mèmbe dóu Counsèu d'Amenistracioun dóu CIEL d'Oc.